ٹیوٚٹھ نابَد

ٹھوُٹھ نابر

کاشی ناتھ باغوان

کِتابہٕ ہُنٛد ناو . ٹیوٗٹھ نابد

وٕری 2001

مُصَنِف کاشی ناتھ باغوان

موٗل

کاتِب یدری ناتھ ابھلاش

سرِ وَرق پی ۔ اہل ۔ سدلشی

چھاپ خانہ

کِتاب میلنُک پتہ

۱، ناگراد ادبی سنگم جموٗں

۲، کاشی ناتھ باغوان معرفت آر ۔ کے رینہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جموٗں
مستعِل پورچ مُٹھی جموں ۔

زان

شری کاشی ناتھ باغوان چھنہٕ موٚحتاجِ تعارُف ۔ یِم چھ سارِنی کأشرِ ویدی۔ کُشیرِ ہندِس بےٚ رِفقا قصبس منٛز پرٛھن وول باغوان صاب رٕود محکمہ ایجوکیشن منٛز ووستادن پرناونٕچ اہم کأم انجام دِوان ۔ بحیثیت ووستاد تہٕ بُزرگ شاعر چھ یِم پنٕنی مایہِ بوزُن پأٹھ عام برابر دِوان رٕودی ہتی ۔

اننت ناگُک اوٚنٛد پوٚک ، اننہٕ کیٚن ناگن ہُنٛد نرمل پوٚنی ، بالن ہُنٛد ہنجر چھُ اتھ شہرس مأری مندٕیت بخشان رٕودمُت ۔ امرناتھ ، پہلگام ، اَچھہ وَل ، کوکرناگ تہٕ ویرناگ ہِوی صحت بخش مُقام چھنہٕ اننت ناگہٕ کی یوت بلکہِ عالمی شُہرتکی مالِک ۔

اُتھی سونٛدرتہٕ خوشبویہِ برِتھ ماحولس منٛز چھ شاعری ووپدان

تہٕ رَہتِھ کھسان - محمود گامی، رۄسُل میر پرمانند تہٕ کرشن راز دان
چھِ اُمی ماحولکی کاشری -

باعوان صأبس پیو اَز باہ وُری بروٚنٹھ کشیٖر ہندِ بے
پناہ تہٕ مشہورِ عالم ژٕکلہٕ منٛزٕ گرٕ بار ترأوِتھ اَنہٕ گیلہٕ ژٕلُن - یہ
اوس تِہندِ خاطرٕ اکھ سۄن عذاب تہٕ اکھ سۄدگ یُس مِشراوُن
ناممکن چھ - قدرتٕکِس حسین گُلگہ منٛزٕ لیس منٛز روزن وول باعوان
لوٚگ پھیمبن تہٕ چھارن تہٕ کأشرِن ہُنٛد کشیٖرِ نبر چھلہ چھانگرِ گرٕژھن
رُود تمِن وأریِتھ کورٕان - تُھٹی ہنزٕ تاوٕ ڈکرٕ منٛز بیلہٕ تس ناگہ بلک
سنگیت، پیٖرییہ ڈُلون تہٕ نِرمل پۄنی یاد آسہٕ پیوان تس کُس ونُن
آسہٕ ژٕیتہٕ وُترٕس پیوان تہٕ ہیکہٕ اکھ حساس دِل شأعرے زأنِتھ -

باعوان صأبس آس اِنسان دۄستی اَزلے باگہٕ اُمِژ
تِہندِ گرِ آسہٕ شارٕ محفلہٕ لگان - شأعرن، ادیبن تہٕ سمأجی کارکنن
اوس تِہنٛدِ گرِ آیِت - باعوان صأبن سورُے پرلوار اوس یِہندِ سوأگتہٕ
تہٕ رِننٕ ناوِنہٕ موکھہٕ ہمیشہ کمربستہٕ آسان -

باعوان صأبن لیچھ لیلایہ، غزلہٕ تہٕ سمأجی نظمہٕ -
شارِ کادیا، نالۂ دِل، اَچھر گوٗنٛدی بینٛز شارٕ سوبرنٕ چھےٚ تمو
چھاپ کرِمژٕ - کینٛہہ وُری ووٚت تمِن کانگڑا ہس منٛز ییٚتہٕ تِہنٛد

جرنلِسٹ صاحبزادٕ شری اشوک رینہ روزان چھُ، بھاگوتس کوشُر جامہٕ وَلان - اردہِن ساسن شارن شاعری منٛز کاشراوُن چھِنہٕ سہل کتھ - یہِ کِتاب چھِ وُنہِ چھاپس کھسنَے - تہٕ تم چھِ یہِ کأم اَندٕ واتناونہٕ موکھہٕ کمر لَبتہٕ

"ٹیوٹھ تایر" چھ سوٚدگ باوان یوٚسہ پنُن وَطن تراوِنہٕ موکھہٕ شاعرس گَتہٕ گیوٚر تُلان چھِ - امہِ منٛز چھِ غزلہٕ، لیلایہ تہٕ کأشرِ بٹٔن ہندِ سماجی لوٚسوٗرِ پیٹھ نظمہٕ شامِل کرنہٕ آمژٕ - شُرِہ ہنٛزٕ پروٚرِ ناو، پرلوارِ ہُنٛد ہٕٹُن، لوٚکن سماجی بدعتن ہُنٛد لوٚوُن چھُ یِہنٛدٕ موضوٗع -

باغوان صاحب روٗدی دوٗردرشن، ریڈیو تہٕ باقہِ تمدنی اَدارن ہندِ پروگرامن منٛز اَز تام برابر حِصہ نِوان - یِہنٛزٕ اکھ لیلا چھِ مندرن کھانُدرن تہٕ شادِ ین منٛز اکثر گیونہٕ یِوان -

گینوٗت چھُم منس پوٚن بھاو

زگتھ ماتا مینہٕ درشُن ناو

مینہٕ چھ وومید زِ یِہنٛزِ شاعری ہُنٛد فن لَبہِ جہار تہٕ کأشرِ زبأنۍ ہنٛز خدمت روزِ ہرہمیشہ یاد -

ارجن دیو مجبوٗر

اوُدھم پور

میأنۍ سُمرن

کأشی ناتھ باعوان چھُ بنیأدی شکھتی متس ہنتی لوے خوے
تھاوان ۔ یِہ چھُ وونۍ کہن ناگہٕ رادن منٛزٕ سُے سوروپ دیِہ مان
لبان ییتھ کرمہٕ یوگی شأعر احد زرگر چھُ ونان ۔ ع

زالُن چراغ از رقص واو
یالُن نفس تن من جلاو
نالُن چھُ بنیہٕ پُرجوش باش
گاہ دیِہ گاہے گوش باش

یہ چھُ سادنایہ ہنٛزِ ہیرِ کھسنُک منٛزِل ۔ یہ چھُ خود سپردگی ہُنٛد
احساس یُس تخلیقی باوتھ کأری ہُنٛد گوڈنیُک منٛزِل چھُ ماننہٕ آمُت
کشیٖرِ ہُنٛد جہان شیو فلاسفرنہٕ شأعر ممٹ آچار یہ چھُ

ڈُھنی رت مانن والین پیٹھ سخ تنقید کران تہٕ ونان زِ شار
لِیُس نہٕ وونہٕ کِہ زمزمہٕ منٛز زایُن لبہٕ سُہ گوٚنہٕ شار۔ بلکہِ وقت
راوِ راوُن۔ باعنوان صاب تِہٕ چھُ یمہٕ نِے بیمانن منٛز ہمسہٕ گتھ پراونگ
معرفتہ مس گلہِ گلہِ چیوٚان۔ یہ چھُ وآنشہٕ ہنٛدِس اُتھی سادھنایہ
ہنٛدِس مرکز چکرس گتھ کران تہٕ کتھ باوان۔ سیر حق للہٕ وان۔

مگر کُنہِ ساتہٕ ییٚلہِ فراغت ہیش لبان چھ یہ چھُ پالس
اُندی اَندی نظر تراوان پنُن ماحول وُچھان۔ سماجکی اَندرِ ڈِیُھس
نظرِ گژھان تہٕ بے وابہٕ چھس کرکھ ژلان نیرِتھ ؎

وُچھی ماجی وُچھی ماجی تہٕ موٹر
وُچھی چمکان چھ اتھ کیاہ شیشہٕ تے بر۔
یہِ چھے دلوٚتمتُ یمن پننی خوداین
وُچھی سائنس خودالیس ماجران خر۔

حساس شاعر چھُ یژھتھ کُنہِ نابرابری تہٕ استحصالہ سیتی متاثرِ گژھان
اَمِس چھُ ییتِس کالس نارِ تینگل وتھراوِتھ آسان یوتانی یہِ اتھ
اظہار دِیہِ۔ ٹیوٚھ نابدٕتہِ چھ یمہٕ نِے نارِ تینگلن ہنٛز اظہاری عمل۔
قلم کار چھُ وارہ حدس تام پننہٕ ہنٛن دم پھُٹ ہساس زلو دِلس

مِثرِ کامیاب سپدمُت ۔ مےٚ چھِ وۄمیدِ زِ یہِ تخلیق یوٚسہٕ سأنی
بزرگ تہٕ صاحب نظرِ ادیب باعۄانٕ صأبن تحریرِ چھِ کرٕمژٕ لبہِ
ادبی تأریخس مِنٛز پنُن مُقام ۔

شُبھ چِنتک

موہن لال آش

گوڈ کتھ

اولہٕ پیٹھے چھ اِنسانس یہِ خاہش روزمترٕ زِ بہٕ باوٕ ہا پننۍ وندٕ بیٖن تہٕ تمنٕ خیال بوزٕ ہا یانہٕ ۔ گُلی تہٕ زٔری چھِ یہِ خاہش اکھ اکِس نِش اِشارو ہٕستی پوٗرٕ کران ۔ یہے وجہ چھُ زِ اِنسانن دُیت آوازن مانے تہٕ گوڈٕ لفظ تمہِ پتہٕ آیہ زبان اگ اگ جاین بیوٗن بیوٗن رنگہٕ بارسس ۔

اندی کِبھی چھِ وِزٕ وِزِ تیٖھنۍ کینٛہہ واقات پیدان یِم اِنسانٕہٕ ہندِس دِلس پیٹھ چھِ سدِ سیوٗد اثر ترٛاوان کینٛہہ چھِ دِلس پٔریان تہٕ کینٛہہ چھِ منس چھوکٕہ دآوی کران ۔ اِنسان چھُ یژھان یِم بھاو اظہار کرٕنۍ ۔ اظہار کرنکہِ طریقہ چھِ یٔرہتہ کأنٛسہ بیوٗن بیوٗن ۔ ٹیوٗ ٹھ نابدتہٕ چھُ ییٚھنےٕ خیالس ہِنٛزٕ باوتھ ہے پننہِ طریقہ کرٕمژٕ ۔ نابد چھُ مٔدٕر تہٕ ٹیٚچھر کتہِ آوانھ ۔ اتھ کتھِ چھُس بڑٕ ہنا واش یژھان کرٕنۍ ۔

سانہِ سمأجی سیأسی تہٕ اقتصأدی زندگی منٛز چھِ کینٛہہ بدٕتھ شأمِل گأمتۍ ۔ یِم زن گوٚڈٕ گوڈٕ موٗد ری چھِ باسان تہٕ آخرس پیٹھ پننۍ ٹیٚچھر ہاوان ۔ مثلن جہیز یا رشوت ہینہٕ وألِس چھُ باسان زِ ہے روٗٹ نابد لوٗٹ ۔ مگر کینٛہہ کال گژِھتھ چھُ امیک ٹیٚچھر لوٗن نیران تہٕ تمس چھُ بشن ییوان ۔ یتھ موضوع

کتابہِ منٛز چھُ مے یمن ریدتن کُن نظمن یا غزلن منٛز ٹاکارٕ پأٹھۍ باوتھ
کرمٕژ یا لوتہِ پأٹھۍ اِشارٕ کورمُت یمہِ کِنۍ اتھ ہیُوتھ تابِر ناوِ ہیو۔
میأنۍ یہِ باوتھ کیٛتژھ بایہِ توٚہیہِ سہ چھُ توہیہِ تام مے اُس کوشِش
کرٕنۍ زِ توہیہِ تام گوژھہ میون خیال واتُن تہِ سپدیوِ پوٗرٕ۔ اتھ منٛز کوسہٕ خامی
یا خوٗبی چھِ تمیک حساب کٔریو توٚہۍ پانے۔

کے۔ این۔ باغوان

باغوان سأبنہٕ ناو

مے اَیچھ شوقہٕ سٕتین کتاب باغوانس
مے چھم آش آہی نوٚہر دِیہِ مے یانس

رٕتین ہُنٛد چھُ دُیت دِیٚن ییوان بگوانس
کہاونھ چھِ بیتہٕ ونھ یہے منٛز جہانس

تھوان لول شیرِتھ چھِ منٛز لولہٕ بانس
وچھِس منٛز بہیتھ گُل توٚئے گملانس

ریچھان مُدیہِ منٛز مول پھُنا سنتانس
رِنھتے کِنہٕ مے وینٛدزیم ژٕ بیکل نادانس

ژٕ مے چھے میاٰنٛز درے یِینہٕ غلط منی ژارکھ
سبھا یاچھ ییٚننی ژٕ ژوٚی یِینہٕ مے کھارکھ

بی۔ این۔ ابھلاش

فہرِس

فُقیر کوٗر

○

وُچھی مأجی تماشا از یِپأری
یِچھ بین باجے بجاوان از ژوپأری
مشالیو گأسہٕ گاشن تابچھ زن ژرٛوو
نبکُ افتابہٕ تابان از یِپأری

○

وُچھی ناٲرِ لورِ اسمانس پیٚچھ کھاران
طنابےٚ زوٗنہٕ زن بون کُن پیٚچھ چاران
ژٕ بوز ہنگولہٕ ژرٛٹہٕ گگرابہٕ ژٕہران
پھٹان چھُم دِل کنن زن لورِ تاران

○

وُچھی مأجی وُچھی مأجی ژٕ موٹر
وُچھی چمکان چھ کیٛا اتھ شیشہٕ تےٚ بر
یہٕ چھے ڈٲبتُمت یِمن بیٚنی خودایَن
وُچھی سأزِن خوالیس ما چھُران خر

○

ژٕ بوز ماجی گرٛھان چھے ناژنے کنہٕ وان
ڈُیچھی بیتہٕ موٹرٕن چھی وِگنہٕ ونہٕ وان
رسُول میرن تہٕ مہجورن یہ تھیٚنوٗلہٕ مت
دِلو مَنٛز کھاری بنے زٕیوِ ہیتی للہٕ وان

مِٹھم تکرارتم یم دوکھ دِوان آسی
مِٹھم بوچھ بوکی منٛ جِگرس یم کھنان آسی
مِشِھ گیہ خاجہِ ہنٛزٕ یمہٕ نمہٕ چھارہٕ
مِٹھم تم اتھ زٕ یم اسہٕ دکہٕ دِوان آسی

لگے ہاری کھتن چہاہنن لگے بو
نمن کھورن اتھن چھاہنن لگے بو
بچھٕ اسہٕ از سال یِہندِس کوچسے منٛز
وۄتھی کوری وتن چھاہنن لگے بو

مُشک کیاہ ماج یِوان ینیتہٕ وازہٕ وانٛژ
چھکھے بوزان آواز ترامہٕ بانٛژ
یکھنی گوشتابہٕ والیو ژیر گو وۄنی
ژٕ بوز آوازٕ ماج وازٕ دِوانٛژ

O

لِجم لبہ چھِ ماج وہ نی دِتہ کرکھ ژٕ زورے
بہیتھ وأنِنجہٕ گرٕ ژھان چھم ما بہٕ سورے
یمو کھیٚو و بزرہ پہیٹھی ترٕ یہٕ لٹہ وٗنیکھ تام
وٗنکھ کُنہ کورِ چھُم منے فاقہ کورے

O

دِلو ساے طرفہِ اللہ اسہِ تہٕ دانا
کرِو ساے حج لدِو ساے کعبہ خانا
سوٚیتیم کوٗر بہنی عوٗر ثیأنی
جِگر ژھیٚون میون مے والنجہِ آو کانا

O

پیأری وتہٕ وٗن ژُھپأری سیتار کےٚ ساز
نقار خانس اندر کُس بوزِ آواز
نلِیتھ کرکھ پانہٕ دِمہٕ نا زورِ نالے
مے نے بو چھِ آسہ ہے ژٕ وٗ ٹھمت ٹھیکُ ساز

O

دِلو ساے کینہہ خودارا کینہہ خودارا
دِلو ساے دانہٕ خوشکے کانہہ گذارا
دِلو ساے پانہٕ تھندِ لیس چھُ دِتہٕ وول
جِگر کھوٗتھ چھم پھر دیچھو خودارا

○

وُچھو فقرانہٕ کوتاہ لوگ بکواس
تلہٕ حفظ ثمہ صآب پھری توس بُھج تہٕ کھینہٕ ژٕژان
فقیرتے ہیٚوٚتی اناں اسہِ گٕنہ چھ کوچے
چھُ زن ہیٚوٚنہٕ فقیرن پٔروِن اتھٕ واس

○

دٔلیُس ژھوپہٕ کرتہٕ ہیٚوٚنہٕ لوٚر ہیتہٕ روز
کُھنِس ییٚنہِ وٚول تہٕ ییتہٕ یلوٚز باخودا لوز
ہرِیومت تراٚمہِ نِے مشٕر باگراو
ہنا ہیٚوٚنہٕ ہنا ژٕینتہِ پٔرار آتی روز

○

یِہ مآجی خودا سون اسِہ بہتھر ساوان
یِہنٛدُ اللہ یمِن چھےٚ شوٚب تھاوان
کُنُے اللہ اگر تنیلہِ کیاٚ یِہ دوگنیاہ
اکِس ھئونا اکِس اِنسان بناوان

○

ژٕنے چھےٚ باغوانہٕ نیتس ژٕوٗر زامت
ژٕنے چھےٚ نا کروٗر طمہکُ پلوٚر آمٕت
خودا چیٚسرِتھ ہیٚیِ روزِ قیامت
عمل چانٛد وِرٕ ناپھکھ زوٗرِ زامت

ژِھس مٔنز زن سمے بدلیو زٔمین تے آسمان بدلیو
سو یامتھ آیہ محفلِ مٔنز تہٕ محفلِ ہُنٛد سما بدلیو

نہ بدلییہِ سوے نہ بدلیو دِل نہ ارمانن پے رٔنگ بدلیو
پے کِتھ بینہہ اِنقلاب آٔت چھُ بٔنژِکھتہ کرزماں بدلیو

کفناٗ دِتھ تہٕ دفناٗ دِتھ پے ارمان کاہٕنہ تہٕ ما بدلیو
مٔرِتھ رۆدُس بہٕ سُے یارو فقط میٲنے مکان بدلیو

تھٔنزر یامتھ دِتے سٔمین ونے کیٛا کیٛا ترٛے مٔنز بدلیو
سُہ دِل بدلیو سُہ شٔرہیہٕ بدلیو یہِ بروٕنہہ کِنہٕ اوس عیاں بدلیو

چھُ اولاد راتھ یُس زامُت ونے نٔس مٔنز تہٕ کیٛا بدلیو
اٗچھن مٔنز آب لٔس بدلیو مٔنس لوٗلُک گماں بدلیو

سیٹھاہ پھُٹۍ نُٹۍ مگراز تام زاہ ما یارٕبل بدٕلیو
نہٕ بدٕلییہِ جوٗے نہٕ بدٕلیو باغ بدٕلیو باغٕوان بدٕلیو

○

مالیُن آم ڈرُے تہٕ زام

○

دیوان خانس ژام ہےَ ‌ ‌ ‌ زُنیھڈ ڈرُے یہٕ میٛوُنے آم ہےَ

گیٛو کھنڈ تہٕ انہٕ دوٚدٕ جام ہےَ ‌ ‌ ‌ بادام ہےَ بادام ہےَ

○

دوٚبہٕ ڈراو وآلوِ دوٚدٕ ثیاٮ ٮ ‌ ‌ ‌ ژٕٹ ژوٚرِ ہٕناوِو کُنہٕ یہٕ ٹراٮ ٮ

ژُنیھڈ ڈرُے تہٕ سیتی چھس زام ہےَ ‌ ‌ ‌ بادام ہےَ بادام ہےَ

○

بابی ژٕ لاگ وۄنی چاے جل ‌ ‌ ‌ بتہٕ وال تہٕ ناکہٕ لینٛجہٕ ژھٕن ژٕ ژل

سرلےَ ژٕ زٕلہٕ بادام ہےَ ‌ ‌ ‌ بادام ہےَ بادام ہےَ

○

بادام چھُونےَ کُنہٕ تہٕ نوٗن ‌ ‌ ‌ کنتہٕ نیرِ نوٗن میوٗن کھیوٗن تہٕ چیوٗن

کیٛاہ گوم روزہٕ پام ہےَ ‌ ‌ ‌ بادام ہےَ بادام ہےَ

○

ٹرنکن تہٕ تلی ٹو ٹھانہٕ جل ‌ ‌ ‌ پھُٹجن تہٕ ساری تو وارٕ تل

ڈبہٕ نےَ بہٕ وُچھ توٗنت تام ہےَ ‌ ‌ ‌ بادام ہےَ بادام ہےَ

○

○

کھسہٕ وِنی دُنیا داَرِیا لیس آسہِ تس کر گژھِ یہ زاہ
کوٚر آسہِ تے بادام نے بادام ہے بادام ہے

○

بالیو ژےٚ گوے نازاہنہٕ کنن واَرِو چھ کھۄ چیٖنزس ونی
لل ڈیٖرِنہِ پینہٕ ہش زام ہے بادام ہے بادام ہے

○

بالیو ژٕ سایکل شیٖرتا ہُتھ بازرس تام نیٖرتا
گژھ یِیہِ دوٚدس توٚتام ہے بادام ہے بادام ہے

○

ہے بٔینی چھُ ونہٕ نےٚ غاَب زن ہڑتال چھُ بازر غاَب زن
چھُنہٕ ونہِ پکن از عام ہے بادام ہے بادام ہے

○

کوٗرمُت سیٹھا چھُم مے یِمن لل ہتھوورُت ما چھُم نمن
پیرِ ہتھوو مے کیٛا از تام ہے بادام ہے بادام ہے

○

کیٛا گوم کوٚلہِ سورُے یہ گوم زاَم ٹاٹھِ کھسہِ مو بوژہ بوم
دوٚد آسہِ تے بادام نے بادام ہے بادام ہے

○

○

پر تیمنہ کونت گیہ چاٲنۍ از　　دستار ژراو ووٚنی گنڈٕ تھ رز
پھنہٕ دِتہٕ مے ہٹہٕ تلہٕ دام ہے　　بادام ہے　　بادام ہے

○

ٹاس ہو کرٕ تے روٗ یہٕ تالینشو　　خجل ہو بہٕ گرٕ نس مالینشو
صُبحس مے گو از شام ہے　　بادام ہے　　بادام ہے

○

موٹر اٲنو لاری اٲنو　　پژرتھ کٲنہٕ ٹانگہٕ واٲلِس وُلو
رِنہٕ وارِ بٹہٕ وور تام ہے　　بادام ہے　　بادام ہے

○

شُری باٲژ ووٚنی گٔگی تھلرنے　　اوہٕ یور ساٲری لارِنے
ساٲرے سے گھرس لیج لام ہے　　بادام ہے　　بادام ہے

○

کتہٕ تام واٲژ بادام موہٹ　　تھپہٕ تھپ گرِکھ زن اٲس کوہٹ
ژاٲرِتھ کرِکھ بینون خام ہے　　بادام ہے　　بادام ہے

○

توٚلی گٔڈو دوٗ بہٕ ڈراو از　　نوٚ دجہٕ تہٕ تاہ مُژراو از
پیرِ زام یتھ رامہٕ رام ہے　　بادام ہے　　بادام ہے

○

○

کمہ نازِ کھور زن وازہنی   دوہ دِ ہیشِ کُرنۍ رازِ نۍ
رازِ ذرُے نۍ رازِ کوٗر زام ہےٚ   بادام ہے   بادام ہے

○

دوہٕ ٹھ تُھوری زلوِ ہیتی پھشیشہٕ   وون زاٗم دوہٕ دِ کھوس ڈلشہٕ
دوہ دِ چھُم کران زُکام ہے   بادام ہے   بادام ہے

○

گرمی تلیُم بادام ہے   کھیوٗرُت یہ تِھا از تام ہے
زلوِ پیپھڈ نہٕ ہینوٗمُت نام ہے   بادام ہے   بادام ہے

○

بُمہِ جاُرِ بھجے پتہٕ زاٗم وٗون   لوٗ شہِ رۄپھ نہٕ زاٗشہٕ سون کھیوٗن نہٕ چوٗن
بے تِل وزان چِھس مام ہے   بادام ہے   بادام ہے

○

باغوان وذان اوس لیوٗرکَن   سون وۄم چھُ دگُن کرکَن
دوہ کہ چھِ اکھ انجام ہے   بادام ہے   بادام ہے

○

غزل

○

مُٹی یہِ وٚون پھوکہ دآوی گو توٚنہٕتلی کینو میخانہٕ میٚون
یوزٕ ژٕ بوزٕ لوے پوش اکھ یارن تہٕ پھُٹ پیمانہٕ میٚون

○

واو صبحُک شیشہٕ ماہتن زین چأرِتھ ڈراو راتھ
نال چمنس وٚول شِشر گآنٹو شِتھٕو استانہٕ میٚون

○

شیشہٕ پھُٹرِتھ واوٕ دُتیتھم آکھ تتھ کِتھٕ نیرزاتھ
داغ سوٚن گومُت گلاس لبس پتے افسانہٕ میٚون

○

واوِ طوٗفان ، وُزمِلن میٚونے چمن کِتھ ٹارِ کھوٚت
اوٚل کِتھٕ ڈوٗنژ مُکھ مے وٗنتو کیاز زولُکھ خانہٕ میٚون

○

کُمی گریبان میٚون ژوٚٹ از کمی مجالس سوٗر کوٗز
لوٗل کِتھٕ رُسوا کوٚرُن شرمندٕ گو جانانہٕ میٚون

○

کمٕی ڈیکس ذرٕہ دِژ وُٹھن کمجار کمٕی سأ ژوٚرِ نیشوٕ
تا یِہ ترٕتھ کمٕی کرٕ دِلس از کمٕی یِہ ژھیٹرٕو بانہٕ میشون

بے اثر گیہِ تیر غأرن ہیٚنڈرِ مے چھم اللہ گواہ
پنہنہِ بانچیہِ کٔنڈی نفرِ متریِتھ پٕتررٕ یارانہٕ میشون

ذات کنٕز بُتران کنٕز نٔون کٔن بُنیاد کنٕز
کمٕی سنا مترٕس مُترٕ بر دِل کوٚرن دیوانہٕ میشون

بے وفأیی لے رُخی امارٕ بر مٔنڈہِ ہیٚنس دزُن
باغوالو وَنتہٕ کٔتہ پردٕ کرٕ وونی ٹھانہٕ میشون

○

ژھٹر پوٚت کھورِ کوٚت نیرکھ مے ساٲرے کنھ چھِ وُنہِ باقے
جِگر آرامِ دِل روٗوم مگر وُنہِ چاٲنی چھ سنھ باقے

○

ونے کٲتیاہ کرِلم منزِل مے وُچھ ہٮ۪ہ دٲوی کھور دوشوے
وُمبرِ سوٗرِتھ وُچھم بروٚنہہ کُن نیٚوم ساٲرے چھ وتھ باقے

○

ژھکہ ہوٚت چاو از بینہ ننن مہ وُچھ پتھ بروٚنہہ ڈُھین کھوٗر
کرِی کُس اعتراز ساقے لگن منزِ کس چھُ رتھ باقے

○

دِمے قدمن بہٕ چاٲلِس گاٹہ جارس میٹھی یارو از
سہر پیٹھ افتیارس چھوتھ کوٗڈتھ شامن ترٚے چھتھ باقے

○

بنُن میخانہٕ کھیہ کھرو وُنھ کتھو بینبو انھو بہتہ نہو
وُسِتھ کُنہِ وِزِ یہِ بنیہِ ساقے کشنر تام لس چھ لتھ باقے

○

زُٹھن ہٲنزِ باغوانَس دِیت مے راتھ بزٕنھ تہٕ بیٚیہِ حشمت
ہٲنٛدۍ دُسی وُچھتہٕ ییہِ کیاہ ووٕنمے لِش ماوٕنی چھُ کینٛہہ باقے

بٹہٕ کوٗر

○

مالِنیں کرِژ زن بہ چھس تلہٕ موٗرے   بوزِ وٕلیپے ناو میٖون بٹہٕ کوٗرے

○

ماجہِ روٗزِس یام گربس منٛز تہٕ بوز   پوترِ ویرے ہیٚوت دِلن واٚین یہ سوز
مہاگنیٹس سوزِ لڈی پوٗرِ پوٗرے   بوزِ وٕلیپے ناو میٖون بٹہٕ کوٗرے

○

ریتھ ریتھ گو اٚخر ینیلہٕ نفنہٕ ہیٚیس   ماجہِ زن وونراہ ینہٕ دُشمن پیٚیس
مٲلِہ سے گوم ناٛگی دستار پوٗرے   بوز وٕلیپے ناو میٖون بٹہٕ کوٗرے

○

دِہ ژھیتہٕ کوٗر دانی ہمسایہ ؤے   اوٗش ہیٚنو ژروو ووش لوٚنہٕ ژروو بایہِ
ماجہِ زن آس پوٗرہٕ گرمز ژورے   بوزِ وٕلیپے ناو میٖون بٹہٕ کوٗرے

○

کینٛہہ دوہ گیہِ باسیہِ سکھ پران بے   باشہِ کرٕد کرٕد پانَ ہے وہ پیران یے
ناو کوٗر ہم منہٕ کےٚم کنہٕ دوٗرے   بوزِ وٕلیپے ناو میٖونَ بٹہٕ کوٗرے

○

مأژ ہِنٛدی ژٕبار ماجہ ہُنٛد کھین چھُن لوگُم — پننہِ عقلے امتحانن منٛز توٚگُم
پاس گرٛٹھی گرٛٹھی پوٚژ گرہ بجویٹ کوٗرٕ ہے — بوزِ ڈلیٖیے ناو میٛون بٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

کوٗر آخرِ گوٗری گھرِ چھا ڈوٚژہ بڑان — یی ڈیٖشِتھ کورٕ ہن چھہ ساٗرے گھرِ گڑان
لیٚنٛہہ چھہ نزدیک کینٛہہ لگان اِدٕ دوٗرٕ ہے — بوزِ ڈلیٖیے ناو میٛون بٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

یی دیٖشِتھ میٛون کرمہٕ لوٗن ٹکی ژھانٛڈتی — تا پہٕ وَزتے روٗدِ رب ٹکی مانٛڈنے
چھا کھ یاد ن ژنگہٕ نیٚے لوٗکہِ سوٗرٕ ہے — بوزِ ڈلیٖیے ناو میٛون بٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

موٗل میٛون اوس یی ینیچوٚرِ وأٹِس ونان — ڈالِ جگرک ٹکرِ چھُسو ژییٚ انان
پانہٕ ٹکھمی ڈٕیکہِ چھُس پرُ لوٗرٕ ہے — بوزِ ڈلیٖیے ناو میٛون بٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

دانہٕ دانےَ دوٚدِ سگ دِتھ بوٚسہٕ مے کھأر — عقلِ گرہ بجویٹ بھاوِ کینٛہ سیٚود سادٕ نأر
پیش کرےَ بوٚ شوٗرٕ مُت بتہٕ لوٗڈٕ ہے — بوزِ ڈلیٖیے ناو میٛون بٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

وأج ژٕ گرا کھ بنیہِ سکوٗٹرٕ پوٚژ سوٗنٛٹھ — ٹی ۔ وی اکھ بنیہِ ونے کیٛا پوٚژ لوٗنٛٹھ
گنٛڈٕ نیٚے پیٚٹھ گوم ساسن سوٗرٕ ہے — بوزِ ڈلیٖیے ناو میٛون بٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

بوٗت سوٗزِتھ نوٗرٕ شیٖنچھ وآژ کرودِ سان   پاس بکَ اُمی سٕنٛد تہٕ گرٕژھ اسہٕ سوٗدِ سان
بوٗزِ ہتھے شیٖنچھ اسہٕ کوٗہ ہُس بیہِتھ لوٗرٕ ہے   بوزِ ڈلیبے ناو میٹون ہٹہٕ کوٗرٕ ہے

(۱)

ماجہِ کنہٕ منٛز ہٕنچھ دِتھ ڈیٚجِہور کوٗرُن   مآلی اٹھ نٛکن ژھاآنٛڈ دِتھ پھٹہٕ ووٹ کوٗرُن
ہیانہِ وآلنٛجہِ زن وسان اوس کھوٗرٕ ہے   بوزِ ڈلیبے ناو میٹون ہٹہٕ کورہے

○

گنٛڈہٕ بیہِتھ آسی ماآنزِ راآژ تام آہٹ دوہ   گوٚبرٕ واجبن آس ماران بوٗرٕ ژھوہ
گراٰیہِ ماران اُلہٕ ران کنہٕ دوٗرہے   بوزِ ڈلیبے ناو میٹون ہٹہٕ کورہے

○

کورِ ماآج آس نارِ نارٕ ے گآمژ ہے   نیٚبرِ ونہٕ وان اٰنٛدری وُسی وُسی پیاآمژ ے
کورِ ہٕنٛد غم لٕس اوس کران ٹوٗکہٕ سوٗرٕ ہے   بوزِ ڈلیبے ناو میٹون ہٹہٕ کورہے

○

بانہٕ کھینہٕ کی تھال ٹوٗرٕ ہِی تے کھاآسی جگ   رو پیہٕ باتے چینہِ ٹی سیٹ تھالہِ مگ
کیاٰ کرِ کرِ کرٕ ستہٕ رات پوٗرٕ ہے   بوزِ ڈلیبے ناو میٹون ہٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

سون کنن ترٕ یے نٕہ اونٛگجن برنہٕ آم   روپھ مےٚ پلون موختہ چینے جرنہٕ آم
گوبرٕ واجبنِ یُتھ نہٕ ونہِ وُور شوٗرٕ ہے   بوزِ ڈلیبے ناو میٹون ہٹہٕ کوٗرٕ ہے

○

سۆبھٹہ کہتہ پھٹنہٕ چیپنہٕ تام ژٕرنکن لژکھ بٹہٕ کوٗری وآرِ وِس مثر دلوٕ سنزکھ
ژشوبھا دِىتھ زن ریِچھ وہ ییرٕنی ژوٗرہے بوزِ ۋلیسے ناو میثون بٹہٕ کوٗرہے

○

ینیینہٕ وآلِس گوبرٕ دول گوسال کران کورِ ۋول گو غوٗنہٕ جگرکی تھال بران
ینیینہٕ وول ۋراو موہنٕ وٗبھٹن ماٗلی سوٗرے بوزِ ۋلیسے ناو میثون بٹہٕ کورہے

○

یام دالِس بیہٕ ڈیہتھ دوٗدِ بتہٕ پے کھو ۋوٗن یہ کمُی تام آس مُژران زن پچھ دلبو
بیاکھ وٗژص ٹھژ کیژ زن شُید گوٗرہے بوزِ ۋلیسے ناو میثون بٹہٕ کورے

○

یام اولے ہش دیہٕ بُہتھ وُچھنہٕ آے سوہنہٕ وس دِیتھ ۋوٗن پے لس ماٗج برٕے ماے
ژرائے ڈیشِم گوم بُنیُل گوٗرٕ گوٗرہے بوزِ ۋلیسے ناو میثون بٹہٕ کورہے

○

زاَم دِیہٕ کاکنی لیچہٕ اتھو سوٗن تولہٕ نے لوٗتہٕ لیٗج کاہثہ زورِ لیٗج کاہثہ بولنے
بُمہٕ ٹیپسو ۋوٗن پے کینہٕ پھٹہٕ یوٗرہے بوزِ ۋلیسے ناو میثون بٹہٕ کورہے

○

انہٕ گتہٕ چی نیتھ بوزِو ریہٕ ٹگیے کم غریب تے زیادِ دانہٕ وآلی سیتھ ٹگیے
تیتھ ڈیپنہٕ ہشہٕ زن کھور موٗرہے بوزِ ۋلیسے ناو میثون بٹہٕ کورہے

○

سأری سالہ زن، مرد سأری اَنیوکھ　　ٹرنک لوٗشہِ ہٕنٛد مُژراوِی ؤنیوکھ
مام وُچھِ یتھ چھایہِ خانہ مأج کوٗرہے　　بوزِ ؤلیسے ناو میٚون بٹہٕ کوٗرہے

○

زن کرُن لیلام اوس گرِچھن زٕچھن بچھن　　جہیز تلُی تلُی نأوِکھو مأسم بچھن
وٕون اڑُبو چھِنہٕ جان ناہ بٔنٛد ڈوٗرہے　　بوزِ ؤلیسے ناو میٚون بٹہٕ کوٗرہے

○

کُنٛدی سٹوٗ ہیپٹر اماکتہٕ چھُکھ ہیبیوٗرت　　یا چھُما الہٕ غأبہٕ کیٚنہٕ مِشیھٕ گوٗمت
ہٕشہٕ گیٚم شیگ چھِنہٕ کوٗنہِ لوٗیہِ لوٗرہے　　بوزِ ؤلیسے ناو میٚون بٹہٕ کوٗرہے

○

کرٛوٗر بینہٕ اوس ییٚلہِ واٚژ روبٹھ خبر　　روبٹھ لوکُٹ اکھ اوس موکلیوٗ زأم جبر
وونہٕ ہینرس پھوٹ یہ سون کنہٕ دوٗرہے　　بوزِ ؤلیسے ناو میٚون بٹہٕ کوٗرہے

○

ونہِ ہشس لیٚج ناہنہٕ ایم اے پاس چھُنا　　لِچھ برین منٛز میٚون کچھ کُل خاص چھُنا
بٔیاکھ کوٗرِ ووٗل شنبہٕ گلہ دِیہِ ژوٗ یلوٗرہے　　بوزِ ؤلیسے ناو میٚون بٹہٕ کوٗرہے

○

کیتھ بوٗزِتھ زن شرٛپتھ کوٗلس گیٚس　　دوٗلہٕ نہٕ ہنٛدے وُچھِنہٕ بو مرلس پیٚیس
دِل بہِتھ گوٗم کلہٕ سے آم گیوٗرہے　　بوزِ ؤلیسے ناو میٚون بٹہٕ کوٗرہے

○

مأنِزِ مَن ہُنٛد مل تام سوزُم یِمن		فاقہٕ دی دی پان ثمتی گول ییٚٹھ یِمن
ووٚنی اما کوٚت گژھِ کرِ سُنز زورہے		بوزِ ؤلیسِے ناو میٚثون ہٹہٕ کورہے

○

کرِمہٕ لاأنز ننٛدِ بأنز جہارازن یِہ ووٚن		وابِجہِ منٛثر ناو کمُ سِہ بزِرِ سوٚن یوٚت کھوٚن
کُس یِہ رٹہٕ ہیکہ کوزہس مجبورہے		بوزِ ؤلیسِے ناو میٚثون ہٹہٕ کورہے

○

دُسہٕ دُنیت ہس پھِر سالس لولہٕ سان		موٚلے ژھُہ ین اتھ لی وتھنہٕ لوٚگ ژھُم نہٕ جان
رنگ امیک کوزنم نہٕ ثمُ منظورہے		بوزِ ؤلیسِے ناو میٚثون ہٹہٕ کورہے

○

پیتِہِ سپہرس مامہٕ سپہرس یا دِرِیٚ		ڈُہرِ وادِن ییٚٹھ برُن ییثوم دوددِکیٚن
چیتہٕ ونان زوک دود ژھُہ کُس ژھکہ گوٚرہے		بوزِ ؤلیسِے ناو میٚثون ہٹہٕ کورہے

○

جان گرِتھ آسی نوتہٕ ژم کیتھہٕ کیٹھ کرٚان		زورِ زورَے کیتھہٕ کرِ کرِ آسی ہیٚڈان
نوٚرہٕ ہُتھِ یِے آسی متھان سوٚرنہے		بوزِ ؤلیسِے ناو میٚثون ہٹہٕ کورہے

○

ھاأرتھا ہیتھ آیہِ ہیرتھ مالِینِس		وأرِولو ووٚن واتہِ اسِہ ووٚنی کھیٚن تہٕ پیٚن
رامہٕ جوٚنے سُم سنوتھ دستورہے		بوزِ ؤلیسِے ناو میٚثون ہٹہٕ کورہے

○

ینٛیلہِ بہٕ چھس ماجہِ مأژی ہٕشٕر دور گٔژھتھ وُچھان   زن مے سوٚر پیٛنہِ لچھہِ بڑہِ جگرس بچھاز
مالہِ ہٕنٛج دگ کورِ کٔژر گیبہٕ لوٚزٕ ہے   بوزِ ژلیٛسے ناو میٛون بٹہٕ کورہے

○

دوٚن مے ہشِ دیدِ چھم امر ناتھک مےٚ ناد   لوٚزِ ینٛیلہِ یمہٕ کوٚری میأنی کٔتھ ژھوٚزِ یاد
زنگہِ مے اُنیرہم پوٚرِ منٛزِ ہُنٛد لوٚڈٕ ہے   بوزِ ژلیٛسے ناو میٛون بٹہٕ کورہے

○

وِزِ وِزِ ژنگہِ کوتاہ ژُل مے دم   سینہٕ دوٚد میٛون دودِ وألنجہٕ ہیٛوم غم
خوٚن ژٕہتے لوٚگ مے أنٛدری زورہے   بوزِ ژلیٛسے ناو میٛون بٹہٕ کورہے

○

تیتھ نہٕ ژاس ینٛیلہِ ژرایہ مے ادِ لوٚزٕ ژنٛز   ہلشہٕ یہِ وٚوٚن چھُس دود زآویل ہیہِ کنز
سارِ نیے بأژن یہِ اتہِ ماگیوٚزٕ ہے   بوزِ ژلیٛسے ناو میٛون بٹہٕ کورہے

○

شینٛچھ سوزٕلوس مأرِس وٚوٚن ژیانہِ زآم   ورنہِ حکیمن اتہِ دوا چھس زہیٹھ کأم
توٚری سوزٕلوٚن گھر برٕنشہ دوٚرہے   بوزِ ژلیٛسے ناو میٛون بٹہٕ کورہے

○

ھاسما جونیٛز لأیتھم دوٚرِ کیٛاہ   لتہٕ ژونجہِ چھس وٚنتہٕ تھو ووٚنی ژوٚزِ کیٛاہ
ژرایہِ سو أڈٕ أڈٕ بہٕ شیٛتل کورہے   بوزِ ژلیٛسے ناو میٛون بٹہٕ کورہے

○

باغوالو شیچھ ثیاٚنٛز نِنہٕ بُلبُلَس   سۄر بیشِومو شنمہٕ کُنہٕ ہے گُلَس
پاپ کھۄتم یوٗتے بہٕ چھس بٹہٕ کوٗرے   بوزِ ڤلیسیے ناو میٛون بٹہٕ کوٗر ہے۔

○

غزل

ژونگ ژُنگ ظُلمتس منٛز زالِہِ
کیا کمی گژھِ ہیس نقاب اے والِہِ

○

دِلبری مازانِہ نتہ ون اسنہٕ ستی
توٚت خنجر ما میٛانِہ وٲلنجہِ والِہِ

○

کمی یہ روٗن چھس ہِش نظر یِژھ کماؔنٛہ پیٹھ
ہُتہ وُچھتہ میٛون ژٕرِہہ ڈٕکس ما کھارِہِ

○

ساقیس یٔیلِہ کُھرٕ ہٕ بینتی یڈٕ وُلِوٕ
پیٛالہٕ ژھوٚر میٛون برٛونٛہہ کِنہ کِتھہٕ ژالِہِ

○

یٔیلِہ سُہ وُچھِہے پوٗختہ لوٚلیح مہ کھتہ مال
گُلَ روٗخس ما تاپہٕ شبنم گالِہِ

○

سوہنس پزِھ دزُن میٚشر منٛزوُن
قبرِ بیٚنیلہِ زن ماٚمس کاہٕنہ والہِ یے

○

عقلہِ ہسِتی ما باغوان پوٚش طالہِ ہس
لوٚنگ وونکھ گاٹہٕ جارس تالہِ یے

○

چشمہٕ دٕر لبجہٕ مژٕ ہمبزلہٕ جافرس زرڈیلو شباب
داوِ ژھکہٕ کرتہٕ ہیمتھ تلٕ تہٕ ہقوٚدتس از نِقاب

یانٕ زاہہٕ کٲدٕ کڈہ نبر کھور چھُس بہٕ تریران یِی وُچھِتھ
چھُم غنچر ہیتھ پرٕتھ اکھا مارُن مے زانان بوڑ ثواب

تٕسیلِ چھُ پوٚز یٔسیلہٕ عملہٕ منٛز کاہہٕ اَنہٕ کتھ بیہِ شوقہٕ بسان
نتہٕ چھُ بس قولوٗن اپرٕے لیٛوکھ زن اسہٕ در کِتاب

بٲگراوُن چھُم مے یاتے کیٛازِ دآ نشرن کاہہٕ وٕتھ
ہا ڈُلہِ ہیکہٕ ہوٚت چھٕینو ہینہٕ ہنو وُچھو یٔسیلِہِن حِساب

زہو ژُٹیو لوکٹین بڈِین از چاُنٹھ گنڈ یارن دِلیو
وُچھتہٕ دارس پیپھڑ چھُ منسوٗر لوٗز ونُن از بوٗڑ عذاب

○

دِل چھُ ڈٕدِ وُن من پریشان نال ووٗلُت از ٹمن
سال ساز نٔدرِ کورُے کمُے کمُ وونےُ وایُن رباب

○

باغوآلنس ییٚیلہِ گُلابن وٗون مے ہشو چھا بیٚیہ نہٕ کانٛہہ
سِریہِ زِژرِ اکہ لوٚہتیس چمیس انٛدر دِیٚتمس جواب

○

زِف گرُم

○

اُسی لےُ داما پالس جیہتھ گو — سینہٕ سِنہٕ ژاما تھ پیٹھ کھیتھ گو

ہتہِ رنگہٕ سامانہٕ گھرِ کیٚتُ ہیتھ گو — یرژ ھمس پیالہٕ میٚون گوٚ حِفس ییٚتھ گو

○

دوٚ ہینم پالس پیالس مچھُ گیہٕ

چِلِما دِزنم اُچھ پیٹھ اُچھ گیہٕ

○

لو کھور بالس تلہٕ وتھراوِن — یُمبرزل پیٹھ خاکس ساوِن

بُلبُل ہِشِرلےَ پنجرن پھاوِن — لالس داغہٕ ہن ہنس تھاوِن

○

کرگیہٕ یرژھ کتھ ییتی گیہٕ پچھ گیہٕ

چِلِما دِزنم اُچھ پیٹھ اُچھ گیہٕ

○

تمی روٹ تھزرا میٚون جِہہٕ لُستی — میٚون جِہہٕ واران تمی رٹ لُستی

میٚون گو کرلشن لس گیہٕ مُستی — لس ژرایہٕ ارمان سارے ژُستھی

○

ھاشہِ مٔیأنٛ ارمان ساسی نٕے لیٛچھ گیہِ
چِلما دِژنم اُچھ ییہٕڑ اُچھ گیہِ

○

لہرن ٹھوٗلنس گرٛنٛد بو کرٛنس کھیلہِ وُھٹرن ییہٕڑ موٚکھتا جرٛنس
زونَ دوٚشوے کتہِ یِم درٛنس اوٗرِ لگہِ اُھتی کُن وُچھنس کرٛنس
نوٗ تنتام برٛی برٛی ٹھنٛڈی کھیٛچ گیہِ
چِلما دِژنم اُچھ ییہٕڑ اُچھ گیہِ

○

آشہِ ہُنٛد گاشہِ تارُک

○

بالہِ بُزی گو سِریہ وۆل کالہِ اۆبرن زوٗنہِ نال
تارکو دۆپ گاش ھاوٗن چھا اسی ہتہِ ژوٗرِ روٗدی
گاشہِ لِیہ ترٛۆ بیراوِ سمیٚن گٔیہ زوٗلہِ واہرِو آس
تیز بینس اُچھہ انٛدر اٛۆنگج ینہٕ آس باسان غاب

○

زن پِچھ صُبحُچ کتھ میٚہ باسان ازِ نہ صُبحاے زن یہ گو
ازِ نہِ صُبحاے ماجہِ ہُنٛد اوش زن ینہٕ اوس نیزاب نوٗت
ازِ نہِ صُبحاے مأسمن زن چاکھ کوٗز وآلنجہِ ووٗشو
راتھ شامن زن وُشِن رٕتھ وو شلیوُٹ بیوٗ بھر

○

ازِ صُبحاے زن میٚہ اُشن نوٗگ وو گُھر وو شلیہِ غاب
دۆپ میٚہ وُچھہا گاشہ لٔے کمرا گوٗنڈُم قدما تلُم
مُنزِ لو دِتی مِیٹھی قدمن اکھ کوٗرُم اٛدِ بٔیاکھ آو
کرُوٹھ سفرا زٕ ہیٹھ مٔرکا موڑِ بیتہ بٔنیہ موڈ آو

ہمسفر اتھ رٹ کرن وأتی ہیتھ روٗدی اور یور گۓ

کاہہ ٹھکہ لوٗسِتھ ہمیتھ گیٔہ منٛزلس بیٛہہ مایہ وٗل

ہمتس اوس ہٮ۪ول ہے گوٗنڈمت آسہ کرٕمژ جیسیر تھپھ

بس یرادن ہیتھ ہکھ یتھ منٛزلس بیٛہہ آم نیتھ

○

گاشہِ تارکھ بڑونٕہ آم ہے میتھ دیٛشمس نظرِ ستی

آشہِ لوٗگ یاوُن نہٕ ارمانن لِجِم سوسرا ے لئو

دونِ چھُ گیٛہ زوٗل اکھ گگرٕ زامن فقط ٹیٹٕہ وار اکھ

دونِ چھ کھاہ مِلون ہنا بروٗشہ کُن یکُن ہیمتھ کرٕنی

○

بڑونٹھ ییہِ افتاب زٕژ دِیہِ میتھ دونِ مِیانِن کھورٕن

ہیمتھا بس ہیمتھا ییہِ ، ہیمتھا پانو کرٕنی

○

غزل

○

وُچھ ازمے یِیون ساقیے برپوٗرِ یے غانا
اکھ دام چاو مینِہ از اَہی کری زمانا
بِشمن چھ گرٛاو لِشیان زِلوِ پیہ ہٕٕمے ژھم شِکایت
بنییہِ ونتہٕ ڈالِ انہٕ کیٛا لوٗلک ترے کیٛٹ لِتانا

○

نِرٹہِ نارِ باگران چھُ حاتم وۆنُے ترے ہینہٕ نو
ییٚسلہِ زاشہٕ مے گرٛاو کٔرمےَ وۆنہتھ ترے کاشہٕ بہانا
لبہٕ زن پِچھ آوسے مِژرٕ دارو چِھ زن الےمِنز
چھوکہٕ بوٗر شِیشہِ دارِن دآران دِلک مکانا

○

ژہنہٕ چھےُ غرض خبر کیٛا مینِہ بِھم ہینہِ مسائِل
شرمندٕ گیہِ سیاست بدنام گو زمانا
سوزا دِلس خبر َیٛا زِلوِ پیہٹھ نرٛانہٕ بدلے
امار مارِ کوٗرتھن بنییہِ لول بُلی فسانا

○

وِزِ وِزِ مے گُل پھولِنٕ گژھی بُلبُل تہٕ کتھ کرِنٕ گژھی
ماگس تہٕ باغ پھولہٕ ہن گوژھ تَشُھ مے باغوانا

○

غزل

○

سنے لیس یام گنے یم کل
مےٚ راٗوِم زول خبر چھے نا

بے گیہٕ پانس پنہنٕ گاٚنگل
چھہ آٚنس مل خبر چھے نا

○

ہے دِتی مے وُنی بہارن منز
نشاطن شالمارن منز

بے ژٕھنڈڈ بلی تیل بل اچھِ ول
ژٕ چھُکھ پھرِ نل خبر چھے نا

○

چھِ ین ینَ اتھ گیمتِ بیٚون بیٚون
گرِیبانس چھُہ کیاہ ودٕنی لوٚن

سُہ کتھ کرِ تاہ نہٕ کتھ کڈِ مل
سُہ پھوٚل مخمل خبر چھے نا

○

یُیتم پہرس برس گوٹھس
مے دوٚپ ژٕ سے آکہ کرِم کھہٕ وس

یہ اُلرانِ واو اوس ناگنکل
مے دوٚتھ اُش ڈل خبر چھے نا

○

چھُم آدمی دِل تہٕ ہنٛدرلوٗت
مے باسان رُح تہٕ ہنٛدرلوٗت

ضمیرس از تھوٗتھ برتل
دِوان کرتل خبر چھے نا

○

چھُ باغوٲن ازنہِ ووشِ ژراوان　　گُلاٮ۪کہِ داغ بیٚیہ ھاوان
وُچھان دوکھہٕ لدِ چھہِ یمبرٕ زل　　ودان سونزل غبر چھے نا۔

○

کیاہ کیاہ رووُم

کھنس منٛز زن ینٛن سنسار رووُم
ینٛن اوٛنٛد پوکھ ینٛن گھرٕ بار رووُم
یہِ راتکُ یار کیٚتہٕ سپدلوٚ مے دُشمن
دغا پٔرووُم تہٕ پرون پانہٕ نٔیار رووُم

دِتکھ زوٚنگ آلہِ نے پٔرٛھ پٔرٛھ تہِ مأرکھ
دلوٚکس بوزِ کُس اظہار رووُم
یہٕ لوٚگُس قرنہٕ پھِرِ بیٚتہٕ کینہ شہارس
ینٛن وِرِ وار بوٚنہِ شیٚہجار رووُم

چھِ ییٚتہِ یاہٕ پھیٚری تہِ کامہٕ ترٕلِتہِ بوٚت چھُس
ینٛن ناگہٕ راد ینٛن آبشار رووُم
چھِ شرٛی تام تٲدِ سیٚمٹہٕ چھن لبن منٛز
گِندُن رووُم شرٛین لوکہٕ چار رووُم

ہے کُس ساَ زانہِ ینتہِ پڑز ناوِ کُس یےٚ
ہے ٹھیکہِ وُن ناو پنُن انہار روُم
بہٕ چھُس کوچو تہٕ ونہِ ونہِ یارہٕ پھیران
پنُن روزگار پنُن دربار روُم

O

ڈوٚلر اَنچار ہند رُمبی آرٕ تےٚ دیہہٕ
نسیم اچھِ ول لِشاط شالہِ مار روُم
ہمابکی بال رِشپنہٕ دستار گنڈی گنڈی
سبز تِم وَن شہِل سبزار روُم

O

سُہ تلہٕ مُل کھنہٕ برنی بنیہِ ھارِ پربت
تسِر بہہ کم کم تہٕ گنیت یار روُم
ژھکرنہٕ آیہ ینتہِ مول مأج نہٕ بارنی
کاہن راٗو گاو موٚدرُ سمزار روُم

O

مے باغوانس گُلابکی داغ یمگرس
گُل بُلبُل چمن یکبار روُم

O

زآمی زام مائین آم

○

آم ہے آم ہے	زآمی تہٕ زام ہے
وق چھُ شام ہے	زآمی تہٕ زام ہے
زاہٕ چھِنہٕ آمیتی	ینیمہٕ برٕ ترامتی
اُزی سایٹھ درام ہے	زآمی تہٕ زام ہے

○

وآلنجہٕ دٕبہ راے	آس ہٹوکھ ھاے ھاے
چشمن ھام ہے	زآمی تہٕ زام ہے
لسٕ ہینٕز جاے چھم	ٹبڈ تیلہٕ کراے چھم
لس چھِنہٕ ترام ہے	زآمی تہٕ زام ہے

○

تکٕیہ ٹوٕی ھاوی تو	قالینہٕ تراوی تو
ییتھ بُرس تام ہے	زآمی تہٕ زام ہے
ژھوپہٕ دم کُری تو	کیتھ کم کُری تو
یم چھِنہٕ عام ہے	زآمی تہٕ زام ہے

○

○

کِتھ مَنہٕ کھیمہٕ تو دُسہٕ کاٗلنہٕ ہیے تو
بس پانہٕ نام ہے زاٗمی نہٕ زام ہے
آملیٹ ، ٹافی ٹی سیٹ ، کافی
نوٕ اندام ہے زاٗمی نہٕ زام ہے

○

پٔرتھ کُنہِ شُنہٕ تو ایلِش ٹُرے نہٕ اُڈی تو
سگریٹ دام ہے زاٗمی نہٕ زام ہے
مٔتھِ اُلڑی کیا کر کیاہ کرِ چھوڑِ چھوبر
بنہِ کِتہِ گام ہے زاٗمی نہٕ زام ہے

○

شیُن کِتی میلِم زام ہے گیلِم
گرٕزھِ بدنام ہے زاٗمی نہٕ زام ہے
ھشِ دیہہ بوزہٕم تبراہ سوزہٕم
نیپٕر ترٕسی پام ہے زاٗمی نہٕ زام ہے

○

میچھِ کِتھ گُری تو بُلی ماے بُری تو
زنتہِ لول آم ہے زاٗمی نہٕ زام ہے

○

○

زٲم کیٚت انہٕ گَبھ　　زٲمِیس روپیہٕ ہھ
کُرُی وِ انتظام ہے　　زٲمی تہٕ زام ہے

○

کوٚر زٔنینہٕ اَم دَم　　چھِنہٕ بُلی مانَم
لٔکِہ تہٕ وولام ہے　　زٲمی تہٕ زام ہے
رووٕچھ، زوٗن، اٚرنہٕ مال　　حالہٕ گیہٕ بے حال
چینٛکھ کُرٕنھی جام ہے　　زٲمی تہٕ زام ہے

○

ھاو بھاو دھنہٕ ڈیار　　قرضک یہٕ باپار
پکہٕ کوٗنتام ہے　　زٲمی تہٕ زام ہے
یہٕ سماج پھبہٕ کیا　　آخر یہ لبہٕ کیا
دوکھ انجام ہے　　زٲمی تہٕ زام ہے

○

سونتس سوٗرٕ دگ　　پوشن ھوکھہٕ سگ
باغوان خام ہے　　زٲمی تہٕ زام ہے

○

غزل

○

سنُبل تلُتھ تۂ از پھُکھ ہینِ گلاب ناوان
وُسُوائسی زن چھُ شبنم سوٗن اضطراب ناوان
رو پہ اتھ نہ مأنزِ نم چأنی جہازینی ترأے بدٕچ
ڈیکہ ٹیکہ تہٕ سورمہ لارن چونے مُ شباب ناوان

○

پُرزُھنم بے چأنی عشقن ڈالی کیاہ چھ لولہ انہٕ مزٕ
سپنِس بہٕ چاکھ دیتھ پھُس جگرکی کباب ناوان
یوٗسفَ دیان جرم ہو اِنصاف منگہِ زلیخا
منیٖف چھُ عشقہٕ نارس عدلیچ کتاب ناوان

○

زأہد دیان چھُ کیتھ چھہٕ میخانہ مُف شرابا
جنت چھُ تبشلاوان دوزخ عذاب ناوان
اُچھ ناٹہٕ چانہٕ شاباش عمرٕن ژےٚ چھے مُبارک
تیرن شمار وہٕ کیا دِل چھا حساب تھاوان

○

لیکھُن غزلِ بِچھُ زالُن رِتھ ژانگہِ نیرِ ژالُن
باغوآنہِ مُشد غزل از دِلہِ کُے عذاب ناوان

○

ژلہٕ وُن ییمے

○

ییمےَ وُنی ادس ییتیٖ زن اوس یہِ کیاہ ہیٚتھ گوَ تہ کوٚت کُن گوَ
فِرأرنیا بے قرارا بأزِی گارا ونتہٕ کوٚت کُن گوَ
یِہ ما اوس راتھ رابچھے حوٗرِ پأرا وان گنڈان اوس ساز
بران اوس ہر ینہٕ چشمن سوٗرمہٕ ٹارِن منٛز بران اوس ناز

○

گلابک رنگ مھتان ما نازنینن اوس رولیس زن
بران اوس گوٗڑ دِوان اوس سگ بمٹان آسی یاولس بامن
اُمی ماأزی تہٕ ژرأوِن نأدٕ کوٗبو بیپھ یٔرزی سہ نزل ینس
پیرلیشان مُشکہٕ ہیتی سنبُل ہنوِن ییپھ شانہٕ کِس زینتس

○

اُمی ما کوٗز خریدار نازنیے محموٗد ایازس
زُلیخا اُمتر کرِن یوسُف اُڈٕ اُڈٕ ڈراو بازارس
یہ کوٚت گو دِتھ چھٔرِ مولیس تہٕ رولیس زنگ ژوٚرِے نیتھ
ۂریتھ گو ہرنہٕ چشمن سوٗرمہ سروس گو قدس خم دِتھ

○

سمے وُنی اوس بێتھی زن اوس یہٕ کیاہ ہیہہ گو یہ کوٚت کُن گو
فرار یا بازیگارا بے قرارا ونیتہٕ کوٚت کُن گو

○

مے بوٗزُم راتھ میٖرس منٛز چھ کینہہ لاگان مینارن
وٚوبم کمہٕ تام بینٛہ روٚٹ نالہ متیہ روٗمن تہٕ بونٲنن
دماہ روٗد ہیندھ وادی منٛز چھاوان اوس شُہل بیندِ آب
دما روٗزِتھ اما کوٚت گو چھُ ما لہذس اِمس کانٛہہ تاب

○

یہ ما اوس راتھ بلہٕ ناوان پانٛترن پانٛڈون لولہٕ منٛز
چھ کینہہ پانٛڈوَ چھ کینہہ از دوارکا وُچھتون شُدرس منٛز
چھ کوٚت شاہِ جہانٛن تخت طاوُس نیثوٗرت وقتن
دپان آسہِ لوسیہٕ کیتہٕ افتاب انگریزن تہٕ نتھ لوٗگ ژھیٚن

○

سمے چھُنہٕ پوشہٕ وُن چھُنہٕ روزُون کانٛہہ وفادارا
سمے والبو تہٕ چھُکھ مدہوش کتھ پیٹھ چھُے اُہٕ شکارا۔

○

غزل

ضرب یوٚدوے دِیہ نہٕ مِضراب لولہٕ تارن کیاہ کرَو
ینیلہِ اٚنٛدری دِل آسہِ دُدِوَن شالہٕ مارن کیاہ کرَو
دوٚپ مے شمہس تھکھ ہنا کڈُ گیہٕ اٚنٛدرٕ پکہِ نا سمے
توٚرٕ دوٚہیم پوٚنیرن تے جانِسارن کیاہ کرَو

جام برِوُن ساقیس ینیہِ تُرلشیہِ ہُنیٚ وُتھ ثیاٚنی یاد
تازٕ یارن ٲمتِشٕدرِین بنیہِ رِشتہٕ دارن کیاہ کرَو
دارِ چشمن اوش وسان ٹھم نرگسن شبنم ہران
دنتہٕ اچھہ ولہٕ کہن فوارن آبشارن کیاہ کرَو

لتس تہٕ کھسہِ ہے ٹارِ کومل یثون آوٚیل کیتہٕ پوٚش
نٕری کھٕین جانٛوار پوٚشن پیشس کھارن کیاہ کرَو
چانٕہ لرٕشہِ موٚل کھور تمین یثون سوٚن سرتل کوٚرن
ینیلہِ اہٕن کھسہِ باو وارا گماشدارن کیاہ کرَو

لولہٕ پوشن مالہٕ گُرِ گرِ باغوان ہیہتھ ڈاٖلۍ آو
موکھتہٕ ھارن مول چھُہ دٕوپیہس لولہٕ ھارن کیٛا کرو

رٕوٗف

○

مارٕ کرٕنس چانے مایے — مێتہٕ کن تھاو یاون رایے
یاوٗن میٚون کوٗر تھم فنایے — مێتہٕ کن تھاو یاون رایے

○

کن برٕ نے کمہٕ شیاٗنہٕ شسترن — گاش سوٗرٕیوم پمپوش نیٚترن
بٔرآنتی گرٕتھی گرٕتھی چانے رایے — مێتہٕ کن تھاو یاون رایے

○

لاٗل ڈرٕالیس پیٚنہٕ پیٚنہٕ لاران — مجنوٗنس سنجٕہٕ وینہٕ ژھاران
مێتہٕ مجنونہٕ بے پراوایے — مێتہٕ کن تھاو یاون رایے

○

عامہٕ خاصس لیٚنہٕ دوٗر لاٗریتھ — وتہٕ بٔرآریتھ پانٔ جان ماٗریتھ
کیٚتہٕ ژھارتھ کیٚنہٕ چھُکھ ژھاے — مێتہٕ کن تھاو یاون رایے

○

میٚون یاوٗن سوٗرٕیوو پانے — یُس بے کھارٕیوٕ دانے دانے
اُڈٕ اُڈٕ ڈراوے جایہٕ جایے — مێتہٕ کن تھاو یاون رایے

○

ہی اٰسِس ہی مال کُرتھس
خٲیہ کُرتھس زاہنہٕ ما سۆرتھس
لبے عاز ڈراکھ ہے ناگرایے
میتہٕ کن تھاو یاون رایے

تنبٕہ لاوِتھ ژے دوٗر ژوٗلہم
باٗزِ کُرِ تھےٚ کتھ وارِ پھۆل ہم
کُس دِیہ پیےٚ کُس دِیہِ دایے
میتہٕ کن تھاو یاون رایے

واو ہرُدٕن دراو مے ہرنے
مولتو ڈراکھ یانہٕ ژے مرنے
بٮ۪یہِ پھولہٕ ئچ کتہٕ چھم رایے
میتہٕ کن تھاو یاون رایے

باغوان ڈراو باغس پھیرِتھ
اشتہٕ بُرِتھےٚ دامانہٕ پھیرِتھ
باغس بیٛشوٗتھ اۆبُرک سایے
میتہٕ کن تھاو یاون رایے

سوٚنتہٕ واوس کُن

○

سوٚنتہٕ واوو زیپر دِژ تمہٕ پے تتنے
بہارنین وردن اوٚنتھ باغن کلِین
مٲشرِ منٛز کوٚڑ کلہٕ ہیٚلیہِ لوٚن وِرہٕ کیمو
اٲنی حیاچ شیچھ وہِتھ شبنہٕ وٲنز اژ

تارِ سیتارہٕ چِہٕ مے گنٛجہٕ سرِ نو منے
کُنتجہِ، کِلٕے رُوٚو کرِنہٕ لبجہِ ونہٕ ونے
ٹیکہٕ بٹنین زن نہٕ اُگی آلو دِنے
آلبشارو کلہٕ ٹھوس سرِ نو کنے

○

وُوٚن آسیتھ ہُترآژ ہیٚلیہِ چون روٚو وُچھے
سوٚنتہٕ واوو کتہٕ وندس رُوٚدکھ کھٹتھ
کمِٹی اُمیرن او سنکھ بڑمرو مُت
شٲہہ وُچھتھ مائم کھوٚرن ہُنٛد گاٹرلوکھ

دِدی ہتیس سینس یہٕ کنتھ بامُن انے
زوٚنتھو گھر میانہِ کنتھ کوش ما سنے
کنتھ شراب خانس اندر مے پاونے
میانہِ جگرک جھوکھ وُچھتھ ژیے کیا بنے

○

شینجہِ ڈورِس چھم لیدرِ وچھتم پیٚمژ
باغوانن ہیٚلیہ باغس تارٕی ترآوی

روٚے وُچھتھ زان حالِ دِل زلو کیا دنے
لس نہٕ باغس دِلو بہار بامُن انے ۔

ہشہ وۄن ولبنہٕ

○

مے تُل نوشہِ لوٗس وارا کرٛوٗبڑ تےٚ سۄن
یہٕ کس ژھۄنینی زلوٗ بہٕ کمٕی وۄن میثوٗن مے کیٛا وۄن

○

گرٛہم کیتھ اگر کاہٕشہ کیتھ بہٕ ونہٕ ھا
رٹان چھس زلوٗ بہٕ یوٗنت یوٚنتام انہٕ ھا
ونےٚ کینٛہہٕ پھرکھ یہنہٕ بوزِ کاہٕشہ زۄن
یہٕ کس ژھۄنینی زلوٗ بہٕ کمٕی وۄن میثوٗن مے کیٛا وۄن

○

مے کوڑٗ گلہٕ کنہٕ نوشہ ہُنٛد شرٛمے نیرہم
نبر اُسم نہٕ اُنٛدری تیل تسلیم
ژٕ ماٗری زہٕم یا نہٕ ییٚنہٕ بھی کینٛہہ کرٕکھ نوٗن
یہٕ کس ژھۄنینی زلوٗ بہٕ کمٕی وۄن میثوٗن مے کیٛا وۄن

○

○

وۄپان چھا کاہنہٕ کتھا میٲنۍ اَمِس زاہنہٕ
پنُن سوٚنچا اَمِس ماکُس قدٕر کیا
دُسس ؤلیتھے مے لپٚشرووکھ بہٕ لرِتھ بوٚن
یہٕ کُس ژھینٛۍ زلوٕ یہٕ کٔمۍ وۆن میٚون مے کیا وۆن

○

مے لنٛشہٕ اَنِشُد کران پھُم سوٚر پالس
ہَتے شوٚب مالینِس ہنٛز وُچھ ژٕ پالس
اَنٛدرۍ شرٚوپرٚم مے ماگُرلوٚت تہنٛدُ وۆن
یہٕ کُس ژھینٛۍ زلوٕ یہٕ کٔمۍ وۆن میٚون مے کیا وۆن

○

ہیٚڑنۍ لایکھ اَمِس ستمرات ورودھن
بہٕ چھس منٛدچھن چھ ینیلہٕ زاہنہٕ ٹرنگ کُھرژن
چھ زانن وٲلۍ ساریٚ کُس چھُ ینٛتیہٕ اوٚن
یہٕ کُس ژھینٛۍ زلوٕ یہٕ کٔمۍ وۆن میٚون مے کیا وۆن

○

یہٕ چھم ہلہٕ شراکھ یا بلہٕ شراکھ وۄپیرنۍ
نتھے چھُس گہنہٕ یِتھ وُچھتھی گیم ژنۍ
چھُ سرتل ثرام یا اَسی پوٗرد روف پرٚون
یہٕ کُس ژھینٛۍ زلوٕ یہٕ کٔمۍ وۆن میٚون مے کیا وۆن

○

مُرن ہیے یچھم وٚوہر وادین تہٕ سۆزکھ
نابر لوٗٹ تہٕ بٔنیہ دود ژوٗڑ تہٕ سۆزکھ
مگر دوٕد ژوٚک ونے کوتاہ سُہ اوس لوٚن
یِہ کس ژھٔینی زلو یہٕ کٔمی وٚون میثون ہے لیاٛ وٚون

○

ژٕ وُچھ پکھ پیپنہٕ شٔہنگ دارن ونے کیاٛ
وَنہنہٕ ٲگی یِم زِ ٲسی کھورن ژھتو کیاٛ
وٚونا اسہِ کیٚنہہ تہٕ ونتم انھ تہٕ گٔس سوٚن
یِہ کس ژھٔینی زلو یہٕ کٔمی وٚون میثون ہے کیاٛ وٚون

○

ونے کیاٛ کاکہٕ یوٗرک پچھا ہے بلوزان
گژھن ہیوٗر بچھٕ تتہٕ دوہ وادٕ روزان
ہے دسگا روو زن بینہٕ نوٗشہ قدم اوٚن
یِہ کس ژھٔینی زلو یہٕ کٔمی وٚون میثون ہے کیاٛ وٚون

○

سُہ کتہٕ گنڈٔنک طماہ ڈرِاو کاکہٕ لالس
سُہ کتہٕ ٹی، وی، سکوٹر کانٛہہ گلالس
وُرِد زن شتھر کاکُن چھُ اوٚن زوٚن
یہ کس ژھٔینی زلو یہٕ کٔمی وٚون میثون ہے کیاٛ وٚون

○

ژِھ نوشہِ کیٚشہٕ نیسلہٕ وۄتھ لِلہِ ہٕنٛدٕ تہٕ فیشن
ووتھِ نوٚش نیٚنٛدرِ لوٚ بجہِ بروٚنٛہہ یہٕ گرٕلیشن
ژِھ ہیٚنٛڈُلی پٔچھنہٕ تٔمس اَدٕ یان ھاوُن
یہٕ کس ژھینہٕ زلو یہٕ کٔمی وۄن میشون مے کیاہ وۄن

○

بہٕ چھیسہٕ تِنزٕ ہش گرٲوا میٚ گرٛا زاد
قسم تھوٚوتم مے نیٚپچھوٚس کُن بوٗرا زاہ
ژٕرے ما بی کیٚشہٕ مے بوٗوم کیٚشہٕ مے ما وۄن
یہٕ کس ژھینہٕ زلو بہٕ کٔمی وۄن میشون مے کیاہ وۄن

○

پُھ کس تغیر ڈُھو منٛزٕ پانہٕ ژآرم
کرم لیکھایہٕ پوٚشِس ما ویٚژھوٗرم
مے باغوانو یہٕ کُھر پنہٕ ہنو انٛھو اوٗن
یہٕ کس ژھینہٕ زلو یہٕ کٔمی وۄن میشون مے کیاہ وۄن

○

○

اَنہِ گیہ مَشَر لابہِ زَن ناد بوزِ کُس
چھُکھ چھُ جِگرس دِل چھُ برُباد بوزِ کُس
مآلِکس از کرتہٕ فرٕیاد وۄن لکُو
مآلِکس قآتِل چھُ داماد بوزِ کُس

○

چِھی ژرے قآئِین ہیرِ وتھٕرِتھ کٔمی دِتی
چھُم پے ژھیٚیونُت اۄڑوگوِ راد بوزِ کُس
ساتھ رُت وُچھ ییٚلہِ کرُن فرٕیاد چھُے
حآکِمس از موڈُ ناشاد بوزِ کُس

○

راز تھاوُن مَشَر دِلس از جانٔ گو
اۄپزیارِس کیا کرَو واد بوزِ کُس
کٔمی سنا ژوٚٹُمت خوبچس دستار راتھ
لتس شُہ اوس اولاد ییٚنہِ نُے بوزِ کُس

○

باغوانن پانہٕ باغس لوٗٹھ کور
پوش پٔژرِن باغ بُرباد بوزِ کُس

کورِ وۄن گوٚبرٕ ماجہِ کُن

○

گوٚبرِ ماآج کیٛا زون ہنھن ژٕ پے مول میۆن — چون نبی شوٗبہِ بہٕ ولو نیپے
پاپ کوٚرنہٕ ماآی میٛاآنی یتہِ زاہ زنس — کوٗر زینیٚ شاپ ما پھُہ پرٛوییے

○

کس ماجہِ از تام کوٗر چھینہٕ زامژ — کورِ زوٗس گرٕ چھا پھوٗنیے
کورِ زایہٕ سارِنی زِین نہِ بنیہٕ سارٕنی — مول کیٛازِ لوٚن ڈرا ویتھوییے

○

باقین دلپشن کورِین پھُہ اَیژ مان — بٹہٕ کورِ لوٚگ کیٛازِ گرٛوینے
کورِ کمٕی موٚل ودل کور کرٛون شرٛق گرٛوو — سرتل سون یہ گو سونیے

○

کورِ پیپھڑ سارے قومُک پھُہ آدار — رِہنمایہِ اسہِ ما زوٚنیے
سرِیہِ ژٕنڈرمہِ کوٗر گرٛزھِ لو گرزھِ لو — گوٚبراہ گوٚژھ اسہِ کوٚنیے

○

باغوآنہٕ ونتم پیپکہ کرٛ ژٕ پالیس
کورِ گو ودٕنیٛ اَیژ کرٛوییے

نظم

سنہ ہمتہ پتہ نفنہ ہیمتنس شرس کن

○

ژ کوت مالہ ژ کوت آکھ
ینتہ چھ ودن ینتہ چھ باکھ
ژ کوت مالہ ژ کوت آکھ

○

ینتہ اُسن اسہ ژور ژول — ینتہ ودن اسہ باگہ پھول
لول شراون شپن گول — لوز بُنھو سوز مول

○

نشہ گیہ ینتہ وژن واکھ
ژ کوت مالہ ژ کوت آکھ
ینتہ چھ ودن ینتہ چھ باکھ

○

ینتہ بندوقس دِتھ ازتاج — ینتہ چھ گولہ ہنڈ از راج
گلشن کولس ینتہ ڈین باج — نرپس ودھتنس لگہ محتاج

○

○

یِٹیہِ بوے بالیس ہیتھ چھے شراکھ
تِہ کوٹت مالِہ تِہ کوٹت آکھ
یِٹیہِ چھُ ودُن یِٹیہِ چھ باکھ

○

بابو یِٹیہِ زول باین اول　　لیھ دِیھ کُرِکھ ماج تے مول
آدمس اِبلیسن اتھ ڈول　　عیوانیتن زولا زول

○

پژھ کاٹیہِ چھے یِٹیہِ نالس چاکھ
تِہ کوٹت مالِہ تِہ کوٹت آکھ
یِٹیہِ چھُ ودُن یِٹیہِ چھ باکھ

○

وہاراز ہِٹنر یِٹیلہِ ڈیٹشن لاش　　سیدن وہار یِٹیہِ یِٹیہِ اتھِ خاش
مانزِ نمن بوز میٹرِ ہِٹنر باش　　بوٹنگرِ نزین زن یکدم ناش

○

گبسون والبسو تژھٹ یِٹیہِ باکھ
تِہ کوٹت مالِہ تِہ کوٹت آکھ
یِٹیہِ چھُ ودُن یِٹیہِ چھ باکھ

○

○

لولہٕ ھتھن ییٚتہِ کران لار   اکہِ اکہِ آلہن دِوان نار
یِروِنہِ ناوِ چھالمنس وار   سُہ کیتہ سُم تے سُہ کیتہ تار

○

گاٹلہن موٗتھکھ ہُتھن غاکھ
ژٕکوٚنت مالہِ ژٕ کوٚنت آکھ
ییٚتہِ چھُ ودٕن ییٚتہِ چھِ باکھ

○

ییٚتہِ سون غانہٕ دار گوٗمُت مس   سندلہِ ہتھ چھُنہٕ بیٚیہِ کانہہ ھس
گھرِ والین ژٕز واُلنہٕ وس   غانہٕ دارن لاآج ترٲموٗنس

○

لوٗکن تگن چھِ ڈژٕنکی آکھ
ژٕکوٚنت مالہِ ژٕ کوٚنت آکھ
ییٚتہِ چھُ ودٕن ییٚتہِ چھِ باکھ

○

لِچھ منٛزٕ اکھا گاٹُل ڈراو   ڈوٗبینکھ توٚہہِ چھُوٕ بلی چکہٕ چاو
باشنگلو تمریو شوبہِ سیتٕ واو   لغبھکُ چھُ نسلیُ گاٹہٕ مو یاو

یِنھِس گاٹہِ پِش ہِلہِ تِلہِ ہُسراکھ
ژٕ کوٚت مالہِ ژٕ کوٚت آکھ
یِتہِ چھُہ وُدُن یِنتہِ چھِ باکھ

○

فُری یاد یِنتہِ چھی زٔری بوزان حالات وُچھِنس اٰنی روزان
فُرِ یادِن زہوِ گنڈُ روزان باغوان شیر گرِ مشر کھوژان

○

یِنتہِ چھے شونتس گوٗمت ماگھ
ژٕ کوٚت مالہِ ژٕ کوٚت آکھ
بُسرُ چھُہ وُدُن یِنتہِ چھِ باکھ

چھُ کیٛا پانس تام

○

بہٕ آس کیتہٕ تام ننم کوٗ تنام ــــ ہے پانس تام کیٛا سآے چھُم
یہ گوٚ آغاز ہہُ گوٚ انجام ــــ ہے پانس تام کیٛا سآے چھُم

○

تقدیرس یہ گوٚ لیکھِتھ ــــ یہ لیکھِتھ تھوٚوٗنت کمِی تام
یہ لیکھِتھ اوس تہٕ لوٗگ ازتام ــــ ہے پانس تام کیٛا سآے چھُم

○

گِہے اوسُس محل خانن ــــ گِہے پھیران کوہن بالن
شہر کُنہٕ اوس کُنہٕ اوس گام ــــ ہے پانس تام کیٛا سآے چھُم

○

یتھ کُن ژوٚک موٚدُر ژوٚلُم ــــ برٛونٛہہ کُن کینٛہہ پناہ ما چھُم
کرن کُس تام بہٕ ٹلی بدنام ــــ ہے پانس تام کیٛا سآے چھُم

○

نہ آسُن چھُم بہٕ چھُس کم پاے ــــ یہ چھا سآے ٹلی ہے کُنہٕ اوٚنمت
لگُن ژونتھ ہے کوٚ دِن پام ــــ ہے پانس تام کیٛا سآے چھُم

○

○

اٚہنکارن بہٕ ونہٕ ڈولُس مےٚ دٔوپ کرتاہٕ پاتےٚ ریچھُس
مےٚ مُشرووٕ سُے کرن وول رام مےٚ پانس تام کیا سآسہٕ چھُم

○

لَل آسس لولہِ اندر رٔنۍ وُچھان تھٕلہِ تھٕلہِ سٕو شٕونٔاتھس
تٕمس پتہٕ تھٕاو کٕمۍ ہشں زام مےٚ پانس تام کیا سآسہٕ چھُم

○

چھُ باغوانَس پٕہٕ پانس تام کٕلُے لاگنہٕ تہٕ سگہٕ ناونہٕ
پھولہٕ راون چھُ باغ کُس تام مےٚ پانس تام کیا سآسہٕ چھُم

○

نُنْدرٛتِشس کُن

یٛیلِہ یٛیلِہ نب وٛول اُنٛدی اُنٛدی اوٛبرَن
وُزملہٕ نِشوٕ کھاٗرٕ رٕنٛہہٕ زن تُبرن
گگرایہٕ اورٕ یورٕ نٛرٛنٛژٕ آسہٕ ٹھُکرن
تھرٕ لجٕ وٲلنجہٕ بلہٕ ویرٕ گوٛبرن

آلو دُیتھِمے نا نُنٛدٕ باتے
انھٕ رۄٹ کوٗرھتھم ہی گونٛدِ میٛانے

ناوٕ لٕجٕ آوٕلِنہٕ یالٕجٕ شاہٕٹس
ھمہٕ تُل انھٕ ژوٗل چھِپہٕ پھۆٹ ژالٕٹس
شٕدرس نار دِنہٕ اوم ہن والٕٹس
کِیھ واتہٕ ناو ثیاٗز وٗنیتو گاٹس

ناو وآژ گاٹس نظرے چانے
انھٕ رۄٹ کوٗرھتھم ہی گونٛدِ میٛانے

بیٚبلِہ میٛون من لوٚگ یالن چھالن
کھمبرِہ کنین ییہٕ پانژالن
وگلیتھ ہٕائیٖتھ ییہِہ وٚوتھ بالن
آس مُترِوو بیٚبلِہ شِدرِکی کالن

آلو دُینتھی ہے رٲنشِہ ہیانے
اتھ روٚٹ کوژتھم ہی گوندِ ہیانے

سمین بیٚبلِہ کھور یُپ زاہ زکتس
تھر لٕج اکِہ اکِہ سنتس بھگتس
روبہ خانہِ لرِ پھیوٚر چھلِہ گیہِ تختس
ہیتِہ دوٚپ یار ہیٲنی گیہِ ما ازدس

یوٚلپس شوٚپ چھم گرِژنوس مانے
اتھ روٚٹ کوژتھم ہی گوندِہ ہیانے

یُس ییتِہ زاونس چارِ چھ‌ا مرِنس
زٕٹ گرتھِ موٚل وسِہ مُخملی بھبرِنس
موٚل چھے پوشاں رُت کیٖتھہ کرِنس
...

لولہٕ ہتےِ نُنٛدرلێشہ ثیانہٕ گوٚ سانے
انِھٕ رۄٚٹ کوٚرہتھم ہی گوٚنڈٕ ثیانتے

یێلہٕ ززُر ژون باغس ہردن
لوگ گلُالن سوسن وردن
اکھ اکھ پوش گو زردن زردن
سرو یرِن زن فانٕج موردن

باغوان زٕنٛدٕ روٚد آشایہِ چانے
انِھٕ رۄٚٹ کوٚرہتھم ہی گوٚنڈٕ ثیانے

مے چھُم لول آمُت

بہٕ زن پہلگامس اندر چھُس یہِ ڈلیشان
مُنگُ لول یٔرِتھ اندٕ زن وٹھ چھُم بھیستان
چِھ یٔژھ ہٕژ نہٕ زن کٲنژھ ہٕژ لولہٕ مستوٗر
ٹھُکِتھ داغ سینس گٕمژ ازٕ سیٹھا دوٗر
چھُ زن یٔرِتھ اکھا ازٕ مے یی ونہٕ آمُت
مے چھُم ہول گوٗمُت مے چھُم لول آمُت

وَلو مُنزی ژُٹِھ وتھ یہٕ کوٚژ چھِ آمٕژ
چھِ نہٕ حوٗرٕ کانٛہہ یا وٕلس برونٹھٕ ژرامٕژ
یلہٕ کُن بُنُن رونہٕ دامانہٕ چھاوِتھ
چھُمِتھ یکھتہٕ دوٚژھِ دوٚژھِ مے کُن عزھاوِتھ
لبدٕ ر گٲرکھ کھنِتھ کرکھ دِلس وار آمُت
مے چھُم ہول گوٗمُت مے چھُم لول آمُت

نبن نیٖلی وول یان کوٚھو بیٚیھٹھ زمیٖنس
ڈوٚگن لس بکر گوٚ دِوان ڈنٛ ٹمکیٖنس
پزٕرِھان نیب ثِمنٛدٕ چھِ زن آفتابس
نِکھین نارکن موٗسمس ماہِتابس

مےٚ وُنہِتو سُہ دِلبر چھُ کوٚت کور گوٚمُت
مےٚ چھُم ھول گوٚمُت مےٚ چھُم لول اَمُت

ولس منٛز چھِ ون بارِ کستوٗری بولان
ییٖیاٰرِ کاوِ قُمرِاٰہ بینٛیٛ نوٚنت کھولان
ہیو یاٰرِ بُلبُلو شوٗرُ تُل نالہٕ لویکھ
گلو چاکھ دِتھ جامٕنے سیٖنہٕ ہیوٚوکھ

لوٚوٚےٚ شوق زن از چھُ بربگہٕ اَمُت
مےٚ چھُم ھول گوٚمُت مےٚ چھُم لول اَمُت

یہ لوت لوت رِشیھج واوِ گراٰیا چھِ پھیران
نہٕ یارِبن چھِ زن بنٛنہِ اتھٕ جامہٕ شیران
چھِ دِودار سرخم گرِتھ کیاٰزِ روزان
سلاما چھُ واوس اتھے زن یہِ سوزان

سُہ واو پانہٕ وٕنِنے لوٚت لوٚت ژھٕ ڈرامُت
ہے یژھُم ھول گومُت ہے یژھُم لول آمُت

ھیاٚری بالہٕ پیٚنِھٹی یہٕ بر زھیوٚن اوٚبرلنگ
یژھٕ زن پژآری بڑآری گومُت از سیٹھاٹنگ
ھیاٚری تے یپاٚری دِوان وُنی زوہ پاٚری
یپیم ناسہ اتھٕ کنہٕ ہو پاٚری یپاٚری
سوٚرِتھ پی نبس بھیسرنے زن ژھٕ ڈرامُت
ہے یژھُم ھول گومُت ہے یژھُم لول آمُت

پژھ باعوان باغس اندر از نیٖ پژاران
بوٕمس چیبنس گیہٕ لوٗری آس داران
گلاب جامہٕ شوقکی وٗلِتھ بیٖنیہٕ گلالن
کفن خونہٕ رٚنگہٕ مُت دِلک داغ ناوان
ہے مس دِتھ سُہ ساقیے اما کوٚت ژھٕ گومُت
ہے یژھُم ھول گومُت ہے یژھُم لول آمُت

ہوش خبردار

چھٹرا کُنہ چھُ نہ شنگر مالن
گٹہ زوٗل وُنہ چھُی کوہن بالن
جس ٹھوہ لو سہ سہن شالن
ییہ ساآ انہ گٹہ جب اسہ گالن

کرکھ شیاآنی بوزی نو ٹھوی نو گوش
ہوش خبردار ہوش ھا ہوش

نیٚشرے بیمتی زن پھوٚ ستی
جس ٹھاآو تو ساآ ییہ وز لستی
کھِسنھے گر چون بینہ پنیہ وسِتھی
شوٚب کیا روزی بینہ ترےٚ لیتھی

○

میٚنٛزِ مَنٛز ینہٕ مامیلی بوش
ہوش خبردار ہوش ھا ہوش

○

ژٕنیٛدرا ژٕٲوِیٛز پھٕو پتھ پردن
شوٗبِیا یِژہ کٕھ وٕیٛرن مردن
مہارٕنیٛنہ ییٛنہٕ ساٚ زالن وردن
مٲنٛزِ منٛز ییٛنہٕ ساٚ لگہِ گردن

○

یاٚڈی پُلہٲرِن دزِ ییٛنہٕ اوش
ہوش خبردار ہوش ھا ہوش

○

تلہٕ ساٚ رٕژہ گُھنٛڈِ اٚسی توشوٚنچِن
ژٕور یِچھ پھیرن کوچِن کوچِن
ییٛنہٕ ساٚ تھپھ دِن پلون ژوٚنچِن
پوژِ کسابن ترگن زوچِن

○

ژٕنیٛدرِ یِنٛو مو ژٕنیٛدرے توش
ہوش خبردار ہوش ھا ہوش

○

○

مودرُے میقراژ لوٗکن انھۂ نے
ہوش خبردار کھوژ ساۓ کنھۂ نے
بوے گژھِ دُشمن رَتھ گژھِ چھتہٕ نے
موٗسوٗم اتھن رتھ ییٚنیہِ مسِتھۂ نے

○

ییٚنہٕ ساۓ تیُشھ ھیٚوٗ کھارتے جوش
ہوش خبردار ہوش ھا ہوش

○

مایہِ منٛن ییٚنہٕ میٚتھِ کماہٕ ھاے
لولہ ہٕنٛن ییٚنہٕ رَٹِہ برسلاے
دِیہِ دُشمن ہٕشنزِ ییٚنہٕ لگہ آے
ماۓ ہٕم اُچھ لگہِ اُشہٕ ددراَے

○

ایزٕ بأرِس ییٚنہٕ تھاوکھ گوش
ہوش خبردار ہوش ھا ہوش

○

○

ئآنکل کلُفا پننہٕ نِس وچھ ہے

تیٚلہِ کُس زٲل دِیہِ منہٕ کس گژھِ ہے

رآیچھہ کرِنٕ چھم برآنِس لیچھ ہے

پوشس میوس کلِس تہٕ کیچھ ہے

○

باغواںٕ اُچھنہٕ یکھ لوکِی پوش

ہوش خبردار ہوش ہا ہوش

○

وۄستادس کُن

○

اے مُدرِس پننہِ قومُک رہبرو غم خار ژٕ ے
افتاب ژھُکھ عالمُک ژٕ ے کاسہٕ وُن انڈ گارژٕ ے
ژےٚ بنأوِتھ کینٛہہ جوآہر کینٛہہ بنأوِتھ فخرِ قوم
وأقفِ رازِ دو عالم قسمتُک سازگار ژٕ ے

○

ژےٚ کٔرِتھ آزاد مُلکن ہیٚنٛدی ملکِ یم آسی غلام
آزآدی برقرار تھوٗنگ تہٕ ژھُکھ ذمہٕ وار ژٕ ے
اِنقلابِ فرانس کیٛا اوس اِنقلابِ روس کیٛا
اِنقلابُک سار پوٚز بوز اِنقلابُک نار ژٕ ے

○

○

چھکھ ژٕ اِتفاقک علمبردار امنک چھکھ وُلی
ژیٚے کرِتھ منٛصِف تہٕ پیدا ظالمن کیٚتھ مار ژٕے
جاے بہنیچ چھے ژیٚے بربام فلکِ امامِ قوم
واے غفلت کیاز ژھانڈان ٲسِتین منزٕ مار ژٕے

○

کیاز گنٛزران چھکھ پنٕن قسمتھ ژٕ ترٛاوِ سکہٕ ستی
لال تے موکھتہٕ جٕرِتھ چھکھ پاسہٕ سونٕہ کٕے ہار ژٕے
باغوان چھکھ باغ وطنک جویہ نٕے براب ژٕے
رنٛگ بوٗ دِکھ ژٕے گلن دِکھ بلبلن گفتار ژٕے

○

برتھاچھُم نوو کھاندرِ ژھانڈان

امارِچ کھوٚتھ

ییٚلِہ برتھامیثون بوزی شیچھ لِوٚ امارِچی
پٔرون مُشرِتھ دِل والیس تارِ لِوٚ انہارِچی
بوزِ ییٚلِہ کمہِ شوقہ ژٕ ہارسِنہِ چھ پاٛراوان پان
کوٚرِ چھ ارمانن وُتشِ لجٕمژ تمِس از لولہِ سان

ییٚلِہ خیالس کش کرِتھ ژٕراوِ نظراہ دوٗر دوٗر
تارٕ دِلہ چھِن پھشِنہِ وٕتھی ژٕراوِ وُچھ برونٛہہ کنہِ سوٚر
امہِ خیالس منٛز شُہ وُچھ اکھ عالماہ اکھ آتماہ
تارکن ہُنٛد فوج آسی ییٚتِہ نبس پیٚٹھ بے پناہ

تارکن منز انھ نبس پیٹھ آسہ پرزلان کانہ زون
چاکھ دِتھ پیہ لِس حجابس ہور تمنز سر نگون
ماہ رویس پیٹھ گرِتھ نظراہ سہ گروچھ داغ ہیون
تس لِہ محبت میوٗن پوز زان باثر بیئیلہ راگ ہیون

مأنز رأژ پیٹھ گُل بدن بیئیلہ وِگنہ پاراون پنُن
بیئیلہ نٹس سازس ستارس جوش ہیو ترٛم نوٚونُن
بیئیلہ انن وِگنیٚ رٹھ گوٚنہ مانہ تیے منڈوس انٛدر
جوش ییتھ روٚنہ گوٚڈ گنڈِتھ بیئیلہ نژنہ لگہ گامُچ سوندر

بیئیلہ بییس ڈالانہ سے ہیٹھ آسہ نومبکھ تار ہیتھ
گامہ گوٚندرا لولہ سان لِلہ وان لِلہ ہنز لولہ کتھ
زوٚل ڈالانک وچھتھ اُچھ نانہ بیئیلہ تارکھ کرن
لولہ ہیتی دیوانہ پونپری شمہن انٛدی گتھ کرن

کرٛہنہٕ مازٕکہ رنگہٕ پأرِتھ جامہٕ ہیٚیلہِ بوڑٕ ناوِ گُلی
مأنزِ ڈٕلہِ پے مشٕز سو حوٗراہ روپہٕ اتھن ہیہڑ کھارِ کُلی
رٕکینہٕ تمشدِ لیشلہِ نمہٕ بیہہڑ مأنزِ پھیٚور یام ہیٚیہِ وُسِتھ
کرٛہنہٕ مازٕکہ ژنگہٕ جامس داغ زن روزلس گٹنِتھ

تمہ وُچِھتھ گرٕلس ژہنس ہیٚیہِ کرٛہنہٕ مازُک داغ میٚون
ہیٚیلہِ محبت میٚون پوز زان با اثر ننیٚلہِ راگ میٚون

روپہٕ اتھوٕ لیبوٕنہٕ وٕلیوٗگا بتہِ ننس ژٕراوکھ ژٕ کھور
مأنزِ نمہٕ ستی ژنگہٕ پھیکہٕ رنگہٕ رنگہٕ پھلنےٕ ین ژٕو پور
وٕلیوٗگ کیاٗ زن آسہِ اسمانک یہِ نقشا کھوٚنہٕ مُتےٕ
تارکن ہُند قافِلا زن سالہٕ اوتنس او نمتےٕ

پلوٗر سرلیس کُن کرِتھ ہُتھ یام دیگِس ہیہڑ کھتکھ
زوٗنہٕ منڈلِس تارکن مشٕز پانہٕ سیریا ہٕتھو آسکھ

مام کوچہ مٔنز یام انہٕ حوٗر تلٕی ٹارِ دِیہ نظر
بےحسی ہُنٛد عالما طأری گرٕ ہِس زن پا بہ سر
غیر سوٗرے سپدِ لیکن کیاہ مے چھُم انہٕ ستی کرُن
تان مگر وکِس ڈیشتہ ہیٛیہِ ہنٛیلِہ سٕہ ہیتھ کُن کلہٕ پھرُن

ژون کھوٗرن ہُنٛد ڈلوگ مۆتھمُت ہنٛیلہٕ باسِس داغ ییوٗن
تیٛلِہ محبت میوٗن پۆز زان بااثر تنٛیلِہ راگ میوٗن

سانیٹ

مرزا غالبس کُن منسوب

وانگج وور

○

میانِس وانگج وآرِس کاری گرن کم زنگ چھ کری ہنز
نقتش نگارو سِنٛزی پارادِنھ بڑہتھ انٛدِ لال نہ موکھتہ چھ بُرمتی

○

یمہٕ کوٹھ کم تصویر چھ لاگیتھ نبگلن بنیہِ کو ہسارن ہنٛزی
ہُتھ لبہِ یُس تصویر بناوِتھ باغن منٛز ماہ پارن ہنٛزی

○

گرزِ وِنٛی بنیہِ ڈریاوِ چھ وسہ وِنٛی واتان وُچھ یم شدرس منٛز
ڈل نہٕ وولرا انٛچار زٹھیتہ پمپوش چھ للہ وان بِگرس منٛز

○

منٛز ونن ون حارِ چھ بولان طوطہٕ قمری وایان پھکہ ساز
کستوری تے جل مس گٹتی کوٕ زانن وانگج واریک راز

○

وٲنِگج وٲرِس واو گُلِس منٛز کم کم از تام آہتہٕ یور
کم کم ژٲنگی ژھہنہٕ داون ژھہوریتھ واو از تام کس ڈرامُت سۄور

وٲنِگج وٲرِس آینہٕ کٲتیا ڈراہتہٕ کٲتیا پٕری پٕرِی وعظ
غٲلی غٲلِب ہیٚو ڈراو کانٛژھا ییٚمی زون وانِگج وارِیکھ راز

وٲنِگج وٲرِس سیٚکہ مٲدانس گٔتو از تام تٕھمُژ دۄر
غٲلی غٲلِب ہیٚو ڈراو کانٛژھا ییٚمی زن سیٚکہ منٛز ژُنزراوی کھور

یہ چھا چون کِنہٕ میٚون

یہ گوٚ چون عالم ہُہ گو میٚون دُنیا
ہیوٗ چھےٚ چاٲنۍ کولہٕ ہن یہ گو میٚون دٔریا
ہُہ گوٚ چون جنت یہ گو میٚون عقبا
ہُہ گوٚ چون سرحد یہِ گیٚہ ثیاٲنۍ سیما

مےٚ آو ن کُنِس عالمس شنز سُہ کِنہٕ گو
اکھ چون عالم تہٕ بیاکھ میٚون دُنیا

یہ گو چون قران ھوگیٚہ ثیاٲنۍ گیتا
ھوگیٚہ چاٲنۍ بُولیا یہِ گیٚہ ثیاٲنۍ بھاشا
یہِ گیٚہ چاٲنۍ مسجد ہُہ گو میٚون مندرا
ہُہ گو بیون بھگوان بیٚن تیمُ ہے اللہ

مےٚ آو ن تمِہٕ ذات پاکن یہ کروٗن
ہے رٚو نٹھُمت تھوٗ قران تہٕ کمۍ ڈٲنۍ یہِ گیتا

اما زاہ نہِ چھا لولہِ ہوٚت دِیہِ زوٚٹمت
شُپیو ہستی چھا کاآلِنہِ زاہ یوُپ زوٚٹمت
ژٕ ون لورِ ہستی کاآلِنہ چھاوا زوٚٹمت
چھُ مِسقرازِ ہستی کمُی سنا آب ژوٚٹمت

مسآ ون چھُ باآلِیس لِشی بوے ووہ پرِتھ
دِیان از رتن ژنگ ہیٚون ہیٚون چھُ زوٚٹمت

زوٚدِ شاآنز وسہِ وِنز یہِ چھا ییاآنز کِنہِ ثمیاآنز
تاپہِ لے پٔرِزلونز یہِ چھا چھاآنز کِنہِ ثمیاآنز
زوٚنہِ ہشِنز شِہج زٕژ یہِ چھا چھاآنز کِنہِ ثمیاآنز
رحمت تسِنز زٕژ یہِ چھا چھاآنز کِنہِ ثمیاآنز

مسآ ون چھُ ثبٕتھ کاہِنہ نہِ بیمانہ ٹمی شند
گرٕھس باگِنے کیتھہ ہنا چھاآنز سِٹھا ثمیاآنز

باغس چھہ ژٕنگہٕ ژٕنگہٕ پوش باغوانٕس
مُبارک بیٚن ژٕنگ چھہُ پیٚژھ کآیِنہ پانٕس
مگر پیٚژھ اکھا شوٚبہِ انھ مُشکہٕ وانٕس
برِن شبنماس برابر چھہُ بانٕس

میانٕے ون زِ سآرے چھیٚنہٕ واوٕ گرٲین
برِان مُشکِ امبر زُلفن تہٕ پانٕس

غزل

چھُ دُون از گومُت زن یِتہٕ بہارس
پھولان زن سوٚر از یِتہٕ شالہٕ مارس

گوناہ روشتے سزا دیت ہم مے قاضیو
ژے تہٕ لاگی خودا واوس تہٕ نارس

گلالن رتہٕ بورُت از کفن لوگ
ژٕ نظراہ تراو وُچھی اتھ لالہٕ زارس

یہ چھُنہٕ شبنم سوس اوش چھُ ترٛاوان
وُچھتھ کم گُل مے ڈُڑاوی مرگزاس

خطا کیا اوس یمن موصوم پوشن
ژے کیاز ترٛووُتھ یمن ڈُونٛھ منز بہارس

دیان نرگس مے گنثران گاش روُم
پھمان کمٲیتاہ چھ یٔرتھ دوہہ ناوٕ تارس

یمن .بور آیہ وتھ سُے نوُری کُن ترٚول

سونٛدر اد ٛپرارِہے کتہِ بالہٕ یارس

پرزٕ اعوا کرِتھ نبوُمت چھُ کمی تام

وناں لیُس پوٗر کھسان سُے بیٚنہِ چھُ دارس

باغوالس رچھنہٕ آسی گل تہٕ بلبُل

ژلمان سُے گل تہٕ سُے پژُران امارس ۔

غزل

مےٚ وَنتم یارٕ کوتتام روزٕ پٔراران
جُدائی منٛز اَچھو کِنہٕ خوٗن ھاران

دِس ہستی نمسکار کوٗر مےٚ یارو
دم سوٗرِتھ کمِس ہیٚتِہ کُس چھُہ ژھاران

کوٗرُم کھور گھرِ نیبر پٔرتھ طرفہٕ باشیوم
چھُہ آدم آدس بے وابہِ ماران

مُشرِتھ ماے موحبتھ بأے بٔنٛدُتھ
چھِ بأے باین ہٕشُنٛدے ہیٚتہ خوٗن ژھاران

ننگس زِن تارِ نراوِہم آوِلہنِس منز
مے وِنتم کُس کمُس بینِتہِ کولِہ چھُ تاران

چھُ وقتس کیٛا گومُت از کیٛا ژے باوِے
ودان بُلبُل چھُ باغوان خونٔ ھاران

بوچھِ ہوٚت شُریکِن ماجہِ ہُنٛد

اُچھن اٹہِ گوٚنٛڈ اتھن واے آم ماجی
کَنن تھقوٚپ گوم ٲسَس ترٛاۭم ماجی
ہے نے گوٚرت یہ زاہ از تام ماجی
ہے وٲلنِجہِ چھُم گرٛٹھان کیاہ تام ماجی

دِتم بتہٕ پھوٚل ہے بالس ژوٚرِ ژورٕے
وُچھم تھرٕ تھرٕ ہے چھم نا لاوِ موٚرے
بہٕ نے ووٚنی زاہ نہٕ گِنٛدِ ھا دوٚرِ دوٚرے
شُرِل کرِنس ہے لایتم تُلِو موٚرے

ژٕ ہے چھُے نا کُنہٕ بالس کیشہٕ تہٕ لاَرِتھ
یہ ہیٚکہٕ نا بابہٕ اکھ موہٹ تہٕ ساَرِتھ
ہیکے کیتہٕ اکھ دما ووٗنی بہٕ بیرٲرِتھ
ژھٹکھ نا باکھ پیتہٕ اولاد ماَرِتھ

ژٕ ونتم دانہٕ پیرٛونےٗ کیتہٕ ژٕ ہے تھووُتھ
سُہ کیٚنہٕ ژوٗرٕ کاَلنٛہٕ انہٕ ما ژورِ نیشوُتھ
ہے سرِ لینج چھم یہ سرِ ما کاَلنٛہٕ بلوُتھ
دُنِتھ لی عذالبس زوٗ بیٚشون ژروُتھ

دِوان آسکھ مے میٛونٛز کھنڈ سُلہٕ ژیری
بیٚٹنہٕ راژہ ھاکہٕ نل زن آس امیری
گلابُک ژنگ پولاوِچ آس سیری
دِتم ہوٚد ہوٚکھ از متہٕ کرتہٕ دیری

گلابکٕ ژنگ مے بدلتھ کپسہٕ پلوشس
اما بالس یہِ گوٗونا زاہ نہٕ گوشس
ھتے مأج کیاہ ژہے گوے اولادجوشس
ژہے سینکٕ شرہ کھوٹھتہ موسوم پلوشس

دیان آسکھ خودا چھُنہٕ فاقہٕ ساوان
سہ چھُنہٕ موسوم آسن باکہٕ دیاوان
سہ ما ازمس گژھتھ کُنہٕ باغ پھاوان
چھُ نیٚندرے نتہٕ چھہن ما ووزہٕ ناوان

بہٕ دِمہٕ کرٕکھ ہوٚٹ ژٕٹھتہ از لوکہٕ چارس
مے اولےَ ییٚلہِ ہرُد ژاو منٛزر بہارس
دَزان چھُم دِل چھِ رٔیِہ زن پأش نارس
شفأتھ شُد چھُ کتہٕ ازدگ بیمارس

دلُپس مأسوم بوچھِ ہوٚت کرٕکھ دِوان چھُے
سماج پننےُ ییمِس ییٚتہِ دوکھ دِوان چھُے
نِظام اُزی کےُ مے لآوِس لوٚکھ دِوان چھُے
جِگر بوچھِ نارِ زآلِتھ ژھوکھ دِوان چھُے

باغوالَس دِلس چھےُ ژوٚر ژامُت
تِمِس چھُنہٕ کرٕوٚر ٹھمہکُ بلوٚر آمُت
مےٚ باسان شرٕ تِمِس چھُنہٕ بلوٚر درامُت
نتےَ وُچھہِیم زٕزرٕ کِنھہٕ چھُم مے ژامُت ۔

پننی مأنٛزِنم لوکن گُرٛتھ نہٕ ناوِنۍ
پٔریا غمأرن پننی رازٕ باوِنۍ

ژٕ اطلاس جامنے چھکھ گرٛایہِ مارٲن
غُبر چھےَ نا ژٕ ہے اَخر ییٚتی چھِ ترٛاوِنۍ

ژٕ سونتس منٛز گٔمژ چھکھ مس گلاپن
ہرد ییتہٕ چھی ژٕ ہے سوسن پوش چھاوِنۍ

اپُز پوٚز پانہٕ ہرکھاوِتھ ہیککھ ژٕ ہے
دِلُک چھےُ آنہٕ پانس نأپہٕ ناوُن

لگے مآنٛزِ کھورِ کرٕکھ ییٚنہٕ برٕہ نبر زاہ
ییٚنٛبٕرِ ژھٕٹھ پکان چھے موتہٕ واوِنٕ

کران سأرِی چھِ اتھ روٗٹ پأٹۍ پالن
ژےٚ چھِ بلی رِشتہٕ دار ھاوِنٕ تہٕ باوِنٕ

ژےٚ رٕچھ رٕچھ تھاوِنٕ آسی بزرگو
ہیٚتھِن رِتم موکھتہٕ ھار ازچأنٛزِ راوِنٕ

ژٕ گرتہٕ وِن بانٛوالِس پنٕنی پأٹھۍ
رٕوِتھ گُل پننہِ جایے چھی ژیٚے تھاوِنٕ